



SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Godina X - Broj 1

ZENICA, Srijeda 19. 01. 2005.

1.
Na osnovu člana 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na XXV sjednici održanoj 31.12.2004. godine, d o n o s i:

ZAKON O GRAĐENJU

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: građenje, tehnička i druga svojstva kojima moraju udovoljiti građevine na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantona), izrada investiciono-tehničke dokumentacije (u daljnjem tekstu: projektovanje), obavljanje poslova projektovanja, postupak izdavanja odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu, odobrenja za rušenje, vršenje stručnog nadzora nad gradnjom, održavanje građevine te inspeksijski nadzor.

Pojašnjenje izraza u ovom zakonu

Član 2.

Građenjem, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne i građevinsko-instalaterske radove), ugradnja i montaža gotovih građevinskih elemenata, konstrukcija, i opreme, te drugi zahvati u prostoru.

Pod građenjem se smatraju i radovi na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji, sanaciji, promjeni namjene i uklanjanju postojeće građevine.

Građevinom, u smislu ovog zakona, smatra se rezultat građenja trajno povezan sa tlom, sastavljen od: građevinskog sklopa, ugrađene opreme i pripadajuće infrastrukture koji u okviru tehnološkog procesa zajedno čine tehnološku cjelinu, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom.

Građevinskim sklopom, iz prethodnog stava u smislu ovog zakona, smatra se skup svrhovito povezanih građevinskih proizvoda, uključujući i instalacije i opremu, koji nisu direktno povezani sa tehnološkim procesom.

Opremom, u smislu ovog zakona, smatraju se ugrađena postrojenja, uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi u građevinu ugrađeni proizvodi.

Privremenom građevinom, u smislu ovog zakona,

smatra se građevina izgrađena ili postavljena privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja, kao i za organizovanje sajмова, javnih manifestacija i u druge namjene privremenog karaktera definisane Zakonom o prostornom uređenju Zeničko-dobojskog kantona.

Porodičnom kućom, u smislu ovog zakona, smatra se građevina sa jednom ili dvije nadzemne etaže bruto razvijene površine do 400 m² (u površinu ulaze maksimalno dva stana sa pomoćnim prostorijama) namijenjena isključivo stanovanju na posebnoj katastarskoj čestici.

Vikend-kućom, u smislu ovog zakona, smatra se građevina sa jednom ili dvije nadzemne etaže bruto razvijene površine do 120 m² (u površinu ulaze pomoćne prostorije) namijenjena isključivo povremenom i privremenom boravku.

Pripremnim radovima, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje radova na uređenju zemljišta, kao i izvođenje drugih radova za potrebe organizovanja gradilišta (gradnja privremenih i pomoćnih građevina) i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja.

Radovi na zamjeni i/ili dopuni opreme, ako je to u skladu s namjenom građevine u smislu ovog zakona, ne smatraju se rekonstrukcijom, kao i radovi koji su posebnim propisom utvrđeni kao radovi na održavanju građevine.

Otklanjanje arhitektonskih barijera, u smislu ovog zakona, podrazumijeva stvaranje uslova za samostalan i siguran prilaz građevini, ulazak u građevinu, te pristup i upotrebu svih prostorija i instalacija u građevini za lica sa teškoćama u kretanju.

Održavanjem građevine, u smislu ovog zakona, smatra se praćenje stanja građevine i poduzimanje građevinskih i drugih radova na održavanju građevine, kao i poduzimanje mjera nužnih za bezbjednost, pouzdanost i izgled građevine, te život i zdravlje ljudi.

Sanacijom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se građevinski i drugi radovi na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja.

Radovi redovnog održavanja i sanacije oštećene građevine, koji se mogu smatrati radovima tekućeg održavanja, podrazumijevaju radove koji ne utječu na konstrukciju građevine, zaštitu okolice, namjenu, promjenu dimenzija i vanjskog izgleda (manji popravci, malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovođenje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje građevinske stolarije,

ostakljivanje postojećih otvora, pokrova, manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i opravka oštećenih instalacija, zidanje porušenih dimnjaka i sl.), odnosno kojima se ne mijenjaju uslovi utvrđeni urbanističkom saglasnosti i odobrenjem za građenje.

Građevinskim proizvodima, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvedeni građevinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije namijenjeni za trajnu ugradnju u građevinu.

Rekonstrukcijom građevine, u smislu ovog zakona, smatra se izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od uticaja na stabilnost građevine ili njenih dijelova; uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu; mijenja namjena, tehnološki proces ili vanjski izgled građevine; mijenjaju uslovi pod kojima je, na osnovu odobrenja za građenje, izgrađena građevina. Zamjena instalacija i opreme kada se izvodi prema uslovima utvrđenim u odobrenju za građenje ne smatra se rekonstrukcijom.

Rekonstrukcijom građevine, u smislu ovog zakona, smatraju se i radovi kojima se oštećena građevina, čije oštećenje prelazi 70%, dovodi u stanje koje je imala prije oštećenja ako je oštećenje nastalo kao posljedica starosti građevine ili kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja.

Konzervacijom građevine, u smislu ovog zakona, smatraju se radovi kojima se oštećena ili nedovršena građevina štiti od daljnjeg propadanja, a do sticanja uslova za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.

Dogradnjom, u smislu ovog zakona, smatra se svako proširenje postojeće građevine kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu, ako dograđeni dio čini građevinsku i funkcionalnu cjelinu sa objektom uz koji se dograđuje, a kojom se mijenjaju uslovi iz urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje.

Nadogradnjom, u smislu ovog zakona, smatra se izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovišta, odnosno potkrovlja na postojećim građevinama kojim se dobija novi stambeni ili poslovni prostor.

Promjenom namjene građevine, u smislu ovog zakona, smatra se pretvaranje stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru ako takva promjena bitno mijenja uslove korištenja te građevine, okolnih građevina i prostora, odvijanje saobraćaja i uslove očuvanja okoliša.

Gradilištem, u smislu ovog zakona, smatra se prostor na kojem se gradi građevina, kao i ostalo privremeno zauzeto zemljište neophodno za gradnju.

Uklanjanjem građevine, u smislu ovog zakona, smatraju se građevinski i drugi radovi kojima se ruši i demontira građevina ili njen dio, uključujući i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada i dovođenje građevinske parcele u uredno stanje.

Projektovanjem, u smislu ovog zakona, smatra se izrada idejnog i glavnog projekta koji su potrebni za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za

građenje te izrada izvedbenog projekta za građenje i projekta za uklanjanje građevine.

Član 3.

Projektovanje, građenje i održavanje građevine obavlja se prema odredbama ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, zakonom propisanih normi, kao i prema pravilima struke.

II - TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU

Član 4.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da se postigne bezbjednost građevine u cjelini, kao i u svakom njenom dijelu i elementu.

Građenjem i korištenjem građevine ne smije se ugroziti život i zdravlje građana, bezbjednost drugih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, saobraćajne površine, komunalne i druge instalacije i dr.

Bezbjednost u izgradnji i korištenju građevine

Član 5.

Bezbjednost, u smislu ovog zakona, jeste sposobnost građevine da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri izgradnji i normalnoj upotrebi, te da zadrži sva bitna tehnička svojstva tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:

- mehanička otpornost i stabilnost,
- bezbjednost u slučaju požara,
- zaštita života i zdravlja,
- pristupačnost,
- zaštita korisnika od ozljeda,
- zaštita od buke i vibracija,
- ušteda energije i toplinska zaštita,
- zaštita od štetnog djelovanja okoliša i na okolicu.

Mehanička otpornost i stabilnost

Član 6.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da tokom građenja i korištenja predviđiva djelovanja ne prouzrokuju:

- rušenje građevine ili njenog dijela,
- deformacije nedopuštenog stepena,
- oštećenja građevnog dijela ili opreme uslijed deformacije nosive konstrukcije,
- nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Zaštita od požara i eksplozije

Član 7.

Građevina mora biti projektovana i izgrađena da se u slučaju požara:

- očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom,
- spriječi ili usmjeri širenje vatre i dima unutar građevine,
- spriječi širenje vatre na susjedne objekte,

- omogućiti bezbjedno izmještanje korisnika,
- omogućiti zaštitu spasilaca.

Gradjevina mora biti projektovana i izgrađena tako da u slučaju normalnog korištenja, ne može doći do eksplozije.

Zaštita života i zdravlja

Član 8.

Gradjevina mora biti projektovana i izgrađena tako da udovoljava uslovima zaštite života i zdravlja građana i da ne ugrožava radnu i životnu okolicu, posebno uslijed:

- oslobađanja opasnih plinova, para i aerosola (zagađivanje zraka),
- opasnih zračenja,
- elektromagnetnih polja,
- udara struje,
- atmosferskog pražnjenja,
- mehanički pokretne opreme i dijelova unutar i oko građevine,
- eksplozije,
- zagađivanja voda i tla,
- neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada.

Uklanjanje arhitektonskih barijera

Član 9.

Gradevine sa više stambenih jedinica, javne ustanove, uslužni i privredni objekti, moraju biti projektovane i izgrađene na način koji trajno osigurava nesmetan pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, kao i da se tokom njihovog korištenja izbjegnu mogućnosti ozljeda korisnika građevine.

Osnovne uslove za osiguranje nesmetanog pristupa i kretanja lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima propisuje Ministarstvo prostornog uređenja, saobraćaja i komunikacija i zaštite okolice Zeničko-dobojskog kantona (U daljem tekstu: Ministarstvo)

U građevinama za koje je izdato odobrenje za gradnju, odnosno koje su izgrađene prije donošenja ovog zakona, arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup i kretanje licima sa teškoćama u kretanju bit će na teritoriju Kantona uklonjene najkasnije u roku od četiri godine.

Nalog za uklanjanje arhitektonskih barijera iz prethodnog stava ovog člana daje Ministarstvo, odnosno općinska služba nadležna za poslove gradnje (U daljem tekstu: općinska služba), svako u okviru svoje nadležnosti, na zahtjev lica sa teškoćama u kretanju ili njegovog staratelja. Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogućavanje pristupa građevini i kretanju u građevini licima sa teškoćama u kretanju odgovara vlasnik građevine, odnosno investitor.

Zaštita od ozljeda

Član 10.

Gradevine moraju biti projektovane i izgrađene tako da se tokom korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opekotina i udara struje.

Zaštita od buke i vibracija

Član 11.

Gradjevina mora biti projektovana i izgrađena na način da nivo buke u građevini i njenom okolišu, kao i buka izvana ne prelazi, posebnim propisom određene, dopuštene vrijednosti za tu namjenu.

Ušteda energije i toplinska zaštita

Član 12.

Gradjevina mora biti projektovana i izgrađena u skladu sa tehničkim standardima za toplinsku izolaciju.

Gradjevina i oprema za grijanje i hlađenje unutar građevine moraju biti projektovani i izvedeni na način da, u odnosu na klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja bude što niža, da se osigura zadovoljavajući nivo toplote unutar građevine, da se, u skladu sa poznatim dostignućima struke, osigura toplotna reciklaža, odnosno ušteda energije.

Zaštita okolice i zaštita od štetnog djelovanja okolice

Član 13.

Gradjevina mora biti projektovana, izgrađena i održavana na način da se zaštiti od štetnog djelovanja okolice, odnosno da se osigura željeni vijek trajanja građevine, kao i da štetno ne djeluje na okolicu.

Odstupanje od tehničkih svojstava građevine

Član 14.

U slučaju rekonstrukcije građevine, koja ima historijsku, spomeničku, obrazovnu ili ambijentalnu vrijednost, a nije na popisu spomenika kulture, može se odstupiti od tehničkih svojstava iz ovog poglavlja ukoliko takvo odstupanje ne utječe negativno na život i zdravlje ljudi.

Saglasnost za odstupanje od svojstava iz stava 1. ovog člana, daje Ministarstvo u saradnji s nadležnim organom uprave za poslove kulture.

Posebni propisi

Član 15.

Tehnička svojstva bitna za građevinu propisuju se pravilnicima i tehničkim normama koje donosi Ministarstvo uz obavezno konsultovanje stručnih organizacija i uvažavanje evropskih standarda, a u skladu sa harmoniziranim evropskim propisima iz tog područja.

Ukoliko propisima nisu definisana svojstva građevina iz stava 1. ovog člana, primjenjuju se u dosadašnjoj praksi najčešće korišteni standardi i tehničke norme.

III - GRAĐEVINSKI PROIZVODI I OPREMA

Član 16.

Gradjevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihov kvalitet dokazan ispravom proizvođača ili certifikatom o usklađenosti sa utvrđenim posebnim propisima.

Ministarstvo propisuje koji građevinski proizvodi ili oprema moraju imati certifikat o usklađenosti, kao i ovlaštene institucije koje mogu izdavati certifikate.

Novi proizvodi

Član 17.

Građevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, odnosno za koje nije donesen odgovarajući propis ili poznata norma, mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo na osnovu odobrenja Ministarstva, odnosno potvrde ovlaštene institucije za certifikaciju.

Građevinski proizvodi i oprema koja ima ispravu ili certifikat izdat u inostranstvu trebaju imati odobrenje iz stava 1. ovog člana, osim ako se ne radi o proizvodima i opremi koja bitnije ne utiče na svojstva građevine iz poglavlja II. ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se i za građevinske proizvode, odnosno opremu koji imaju ispravu ili certifikat izdat u inozemstvu ukoliko su po zahtjevima i tehničkim svojstvima jednakovrijedni propisima ili normama donesenim na osnovu ovog zakona.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na određeni rok koji ne može biti duži od pet godina. Ako se u tom roku ne donese norma ili odgovarajući propis, odobrenje se može produžiti za daljnjih pet godina.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se ukinuti prije isteka roka važnosti ako se utvrdi da novi proizvod više ne odgovara zahtjevima iz stava 2. ovog člana.

IV - UČESNICI U GRAĐENJU

Član 18.

Učesnici u građenju i njihova odgovorna lica su:

- investitor,
- projektant,
- revident,
- izvođač,
- nadzor.

Odnosi između učesnika u građenju, iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorima.

Investitor

Član 19.

Investitor, prema ovom zakonu, jeste pravno ili fizičko lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.

Projektovanje, kontrolu projekta, građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti licima registriranim za obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je dužan osigurati stalni nadzor nad građenjem (u daljnjem tekstu: nadzorno tijelo) osim u slučajevima kada za građenje nije predviđeno izdavanje odobrenja za građenje.

Investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznatog kupca (stanovi i druge građevine za tržište) mora nadzor povjeriti drugom pravnom licu registriranom za nadzor.

Kada je investitor fizičko lice koje gradi za svoje

potrebe porodičnu ili vikend-kuću, može sam projektirati i provoditi nadzor ako ispunjava uslove propisane članom 22. i članom 24. stav 5. ovog zakona.

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova pribaviti elaborat iskolčenja građevine iz člana 54. ovog zakona.

U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere osiguranja građevine i susjednih građevina i površina.

Ako se u toku građenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti nadležno Ministarstvo ili općinsku službu u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Član 20.

Investitor je dužan prilikom pribavljanja rješenja o odobrenju za građenje uz zahtjev priložiti i saglasnost o prihvatanju obaveze odvoza zemljišta od I. do VI. klase na prostor određen za te namjene.

Obaveza iz prethodne alineje odnosi se na građevine čija je površina u osnovi veća od 600 m² bruto razvijene površine prizemlja.

Način, prava, obaveze, namjenu i postupak vezan za odvoz, deponovanje i upotrebu zemlje propisat će općine svojom odlukom.

Projektant

Član 21.

Projektant, prema ovom zakonu, može biti pravno ili fizičko lice registrirano za obavljanje poslova projektovanja i kada je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti.

Projektovanjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno lice, registrirano za tu djelatnost, ako pored općih uslova ispunjava i uslov da u radnom odnosu ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera, sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva, odgovarajuće struke za svaku vrstu projekta koji radi (arhitektonski, građevinski, mašinski, tehnološki, elektro itd.).

Pravno lice iz stava 2. ovog člana, koje nema zaposlene projektante, za svaku vrstu projekta koji radi mora osigurati angažiranje projektanata, diplomiranih inženjera sa stručnim ispitom i odgovarajućim stažom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizičkim ili pravnim licima registriranim za obavljanje djelatnosti projektovanja (svi poslovni ugovori su obavezno u prilogu osnovnog ugovora o projektovanju).

Projektant, diplomirani inženjer sa položenim stručnim ispitom, koji je registrirao djelatnost projektovanja u svojstvu fizičkog lica za pružanje konsultantskih usluga može, po osnovu sklopljenih poslovnih ugovora sa pravnim licima registriranim za projektovanje, obavljati poslove projektovanja iz oblasti za koju ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.

Pravno lice koje projektira imenuje jednog ili više projektanata koji su odgovorni da projekti koje projektuju zadovoljavaju uslove iz ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, tehničke normative i pravila struke.

Ako u izradi glavnog projekta, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine učestvuje više projektanta, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta imenuje projektanta voditelja.

Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i međusobnu usklađenost projekta.

Projektant voditelj može biti istovremeno i projektant određene vrste projekta.

Ako u izradi projektne dokumentacije učestvuju dva ili više pravnih lica investitor je dužan imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti lice koje će imenovati tog koordinatora.

Na koordinatora projekta odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz stava 7. ovog člana.

Pravno lice je dužno osigurati kontrolu projekta po svim tačkama predviđenim u članu 33. ovog zakona.

Član 22.

Izuzetno, fizičko lice koje nije registrirano za poslove projektovanja, može za potrebe projektovanja vlastite porodične ili vikend-kuće, te građevine poslovne namjene do 100 m², na osnovu sklopljenih poslovnih ugovora sa pravnim licima registriranim za projektovanje, obavljati poslove projektovanja iz oblasti za koju ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit, prema uslovima iz člana 21. ovog zakona.

Izvođač

Član 23.

Gradenjem odnosno izvođenjem radova na građevini, prema ovom zakonu, može se baviti pravno ili fizičko lice registrirano za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač) i kada je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti.

Gradenjem građevina i drugim zahvatima u prostoru mogu se baviti pravna lica registrirana za obavljanje te djelatnosti ako, pored općih uslova ispunjavaju i posebne uslove propisane pravilnikom koji donosi ministar Ministarstva.

Ako u gradnji učestvuju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati glavnog izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izvođač je dužan:

- graditi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim zakonom,
- radove izvoditi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II ovog zakona,
- ugraditi materijale, opremu i proizvode u skladu s poglavljem III ovog zakona,
- osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta,
- poduzeti mjere za bezbjednost građevine i gradilišta,
- u toku gradnje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač iz stava 1. ovog člana imenuje voditelja gradnje, a u slučaju da izvodi samo pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj gradnje odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu stava 4. ovog člana.

Voditelj gradnje i voditelj pojedinih radova mora

biti diplomirani inženjer ili inženjer s tri godine radnog iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Iznimno od odredbi prethodnog stava, voditelj gradnje za porodičnu ili vikend-kuću može biti lice sa odgovarajućom srednjom stručnom spremom i pet godina radnog iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom.

Nadzor nad gradnjem

Član 24.

Nadzor nad gradnjem u ime investitora, prema ovom zakonu, može obavljati samo pravno lice registrirano za poslove projektovanja i gradnje i kada je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a koje ima u radnom odnosu zaposleno najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koje obavlja nadzor (građevinski, mašinski, elektro itd.).

Pravno lice iz stava 1. ovog člana, koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora osigurati angažiranje diplomiranih inženjera sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom sklapanjem poslovnih ugovora sa pravnim ili fizičkim licima registriranim za projektovanje i gradnje.

Ovisno o složenosti građevine pravno lice koje obavlja nadzor nad gradnjem, u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada tima i pojedinih faza objekta ili dijelova objekta.

Akt o imenovanju nadzornog tima i koordinatora pravno lice je dužno dostaviti nadležnom Ministarstvu, općinskoj službi i građevinskoj inspekciji.

Izuzetno, za obavljanje nadzora nad gradnjem vlastite porodične ili vikend-kuće, te građevine poslovne namjene do 100 m², može biti imenovano lice odgovarajuće više stručne spreme sa pet godina radnog iskustva na poslovima gradnje ili nadzora i položenim stručnim ispitom.

Član 25.

U provođenju nadzora nadzorni inženjer dužan je:

- utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,
- provjeriti i utvrditi da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom i ovim zakonom,
- provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
- potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolirati građevinsku knjigu i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.

Revident projekta**Član 26.**

Kontrolu projekta može obavljati samo diplomirani inženjer s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, zaposlen kod pravnog lica registriranog za obavljanje poslova projektovanja ili građenja koje ga ovlašćuje za reviziju određene faze ili dijela glavnog projekta (u daljnjem tekstu: revident).

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je imenovati odgovornog revidenta koji je odgovaran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta.

Odgovorni revident iz stava 2. ovog člana organizira izradu zbirnog izvještaja o kontroli ukupne projektne dokumentacije na osnovu pojedinačnih izvještaja o kontroli pojedinih faza ili dijelova projekta koji se prilažu uz zbirni izvještaj.

Odgovorni revident dužan je izvršiti kontrolu projekta sa stanovišta svih uslova predviđenih u članu 33. ovog zakona.

Stručni ispit**Član 27.**

Inženjeri raznih specijalnosti koji obavljaju poslove projektovanja, revizije projekta, građenja, nadzora nad građenjem i održavanja građevine moraju imati položen stručni ispit iz oblasti za koju su angažirani.

Doktori nauka i magistri oslobađaju se stručnog dijela ispita za naučnu i stručnu oblast u koju spadaju njihovi magistarski i doktorski radovi.

Program, uslove i način polaganja stručnog ispita utvrdit će ministar Ministarstva u saradnji sa resornim ministarstvima posebnim propisom.

Strukovne komore**Član 28.**

Sa ciljem osiguranja stručnog i naučnog pristupa projektovanju, izvođenju radova građenja i nadzorom nad građenjem, obrazovanju i usavršavanju kadrova, razmjenu iskustava, praćenju i primjeni trendova u oblasti projektovanja i građenja, te primjeni dogovorenih kriterija, stručni radnici koji obavljaju navedene poslove mogu osnivati strukovne komore.

Osnivanje i rad komore uređuje se posebnim propisima.

V - INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA**Idejni projekt****Član 29.**

Idejni projekt, u smislu ovog zakona, jeste skup međusobno usklađenih nacrti i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovna, funkcionalna, tehnička rješenja građevine i smještaj u prostoru.

Na osnovu idejnog projekta izdaje se urbanistička suglasnost.

Idejni projekt ovisno o vrsti građevine sadrži:

1. nacrt definisane Zakonom o prostornom uređenju,
2. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine mora se prikazati na ažuriranoj geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,
3. tehnički opis,
4. podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova, ukoliko su obavljani,
5. pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja (mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrba vodom, odvodnja, način priključenja na prometnicu, saobraćaj u mirovanju i sl.).

Glavni projekt**Član 30.**

Glavni projekt, u smislu ovog zakona, jeste skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko -eksploataciono rješenje građevine.

Sastavni dio glavnog projekta je urbanistička saglasnost, izvod iz planske dokumentacije i projektni zadatak koji služi kao podloga za izradu investiciono-tehničke dokumentacije.

Projektni zadatak potpisuju investitor i projektant.

Na osnovu glavnog projekta izdaje se odobrenje za građenje.

Glavni projekt, ovisno o tehničkoj strukturi građevine, mora sadržavati:

- arhitektonski projekt,
- građevinski projekt,
- projekte instalacija,
- predmjer i predračun svih radova,
- druge vrste projekata,
- podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima, gdje je potrebno,
- elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja,
- elaborat zaštite okoliša, ako se radi o namjeni objekta koja je pravilnikom definisana kao djelatnost koja može ugroziti čovjekovu okolicu,
- elaborat zaštite od požara i eksplozija.

Arhitektonski projekt iz stava 2. alineja 1. ovog člana, ovisno o vrsti građevine, sadrži:

1. situaciono rješenje,
2. sve osnove objekta,
3. minimalno dva presjeka,
4. fasade,
5. karakteristične detalje,
6. sheme stolarije i bravarije,
7. tehnički opis,
8. ostale potrebne nacрте.

Za gotove konstrukcije i opremu koja posjeduje certifikat o usklađenosti sa posebnim propisima ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama poglavlja II i III ovog zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.

Glavni projekt na osnovu kog je izgrađena određena građevina može se koristiti za gradnju drugih građevina,

ako su s tim saglasni investitor i projektant koji je izradio projekt, pod uslovom da se taj projekt prilagodi urbanističkim uslovima za tu građevinu i uz poštovanje autorskih prava propisanih zakonom.

Izvedbeni projekt

Član 31.

Izvedbeni projekt koristi se za građenje građevine, a njim se razrađuje tehničko rješenje dato glavnim projektom čime se građevina potpuno definira za izvedbu.

Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu sa glavnim projektom i uslovima za građenje datim u odobrenju za građenje.

Na osnovu izvedbenog projekta vrši se tehnički prijem građevine i izdaje upotrebna dozvola.

Izvedbeni projekt ne mora raditi projektant glavnog projekta. U tom slučaju investitor je dužan projektantu glavnog projekta dostaviti izvedbeni projekt radi ovjere usklađenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom i uslovima datim odobrenjem za građenje.

Projektant glavnog projekta, odnosno revident dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pisano obavijestiti nadležnu građevinsku inspekciju da izvedbeni projekt, koji mu je dan na ovjeru nije izrađen u skladu sa uslovima iz odobrenja za građenje, odredbama ovog zakona, posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravilima struke.

Označavanje i čuvanje projekta

Član 32.

Projekti odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni) i svaki list nacrtu i dr. moraju imati: oznaku pravnog lica registriranog za poslove projektovanja koje je izradilo projekt, naziv građevine, ime i naziv investitora, oznaku ili broj projekta odnosno njegovog dijela, stepen tehničke dokumentacije, vrstu nacrtu, mjerilo u kojem je nacrt izrađen, datum izrade, ime i potpis projektanta, i/ili projektanta voditelja i ovjeru (pečat) pravnog lica.

Ovjerom projekta odnosno nacrtu pravno lice koje je izradilo projekt potvrđuje da je projekt kompletan, njegovi dijelovi (faze) međusobno usklađeni, kao i da je usklađen sa odredbama ovog zakona, posebnih propisa i normi donesenih na osnovu zakona i pravilima struke.

Ovjerom izvedbenog projekta potvrđuje se i da je izvedbeni projekt izrađen u skladu sa glavnim projektom i uslovima datim odobrenjem za građenje.

Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na način da se onemoguću zamjena sastavnih dijelova.

Uz projekt mora biti uvezan akt o važećoj registraciji pravnog lica koje je izradilo projekt, dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta voditelja i projektanata pojedinih faza (vrsta) projekta, te zbirni izvještaj o reviziji projekta, ukoliko projekt podliježe reviziji.

Glavni projekt, koji je prilog i sastavni dio odobrenja za građenje, dužni su trajno čuvati Ministarstvo ili općinska služba koja je izdala odobrenje i investitor, odnosno njegov pravni sljednik.

Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za vrijeme dok građevina postoji.

Kontrola projekta

Član 33.

Kontrola glavnog, odnosno izvedbenog projekta ovisno o vrsti građevine, obavezno se obavlja u pogledu:

1. mehaničke otpornosti i stabilnosti,
2. zaštite od buke i vibracija,
3. uštede energije i toplinske zaštite,
4. uticaja štetnog djelovanja okolice,
5. zaštite od požara,
6. zaštite na radu,
7. eliminiranja arhitektonskih barijera za lica sa umanjnim tjelesnim sposobnostima.

Kontrolu glavnog projekta, investitor može povjeriti samo odgovornom revidentu iz člana 26. ovog zakona.

Odgovorni revident iz stava 2. ovog člana ne može biti pravno lice koje je učestvovalo u izradi projekta.

Odgovorni revident koji je obavio kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisani zbirni izvještaj, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

U izvještaju o obavljenoj kontroli ovlašteni revident može zahtijevati od investitora da:

- prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta koji se odnosi na te radove,
- obavi pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

U slučaju iz prethodnog stava investitor je dužan revidentu omogućiti provedbu kontrole dijela izvedbenog projekta, odnosno pregled radova koji revident potvrđuje upisom u građevinski dnevnik.

Reviziji projekata podliježu svi glavni i izvedbeni projekti stambenih građevina sa više od dvije stambene jedinice, javnih građevina, uslužnih i privrednih građevina, kao i projekti za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo.

Ako je glavni projekt izrađen u inozemstvu, ovlašteni revident mora obaviti kontrolu kojom se utvrđuje da je izrađen u skladu s ovim zakonom i priznatim tehničkim normama.

Nostrifikacija projekta

Član 34.

Utvrđivanje usklađenosti glavnog, i/ili izvedbenog projekta, izrađenog prema inozemnim propisima, sa ovim zakonom, posebnim zakonima, propisima i normativima donesnim na osnovu zakona i pravilima struke (u daljnjem tekstu: nostrifikacija) mora se obaviti, bez obzira na vrstu i veličinu građevine.

Nostrifikaciju projekta provodi pravno lice registrirano u Federaciji BiH za poslove projektovanja, koje imenuje odgovornog revidenta u skladu sa članom 26. i revidente za svaku vrstu (fazu) projekta.

Pravno lice iz prethodnog stava dužno je izvršiti pri-

jevod projekta na jedan od službenih jezika F BiH.

Ovjerom projekta iz stava 1. ovog člana pravno lice registrirano za projektovanje odgovara za izvršenu nostrifikaciju projekta, odnosno usklađivanje projekta sa ovim zakonom, tehničkim normativima i pravilima struke.

VI - ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Član 35.

Građenju građevine može se pristupiti samo na osnovu izdatog odobrenja za građenje, osim u slučajevima iz člana 36. ovog zakona.

Odobrenje za građenje izdaje se za građenje cijele građevine, osim ako urbanističkom saglasnošću nije definisana parcijalna gradnja po fazama.

Član 36.

Izuzetno od odredbe člana 35. ovog zakona, odobrenje za građenje nije potrebno za radove redovnog održavanja oštećenih građevina koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja.

Odobrenje za građenje nije potrebno ni za:

- kableske priključke na niskonaponsku i PTT mrežu, kao i priključke građevine sa pravovanim odobrenjem za građenje, na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, plin);
- građenje grobnice u groblju;
- ograđivanje parcele, osim s ulične strane;
- uređenje okućnice za građevinu (kao što su staze, platforme, vanjske stepenice oslonjene cijelom površinom na tlo; potporni zidovi do visine 0,8m od nivoa tla; ograde koje su na granici građevinske parcele i ako su u skladu sa uslovima iz urbanističke saglasnosti);
- staklenik za smještaj bilja tlocrtne (bruto) površine do 12 m² i visine vijenca do 4 m od nivoa okolnog tla;
- bunar za vodu ili cisternu za vodu zapremine do 10 m³;
- septičku jamu zapremine do 10 m³ koja se gradi na građevinskoj čestici građevine za koje je izdato odobrenje za građenje;
- dječije igralište;
- nadstrešnicu za sklanjanje ljudi u javnom saobraćaju;
- reklamni pano oglasne površine do 12 m² i vertikalne saobraćajne signalizacije u zemljišnom pojasu postojeće ceste;
- sportske terene bez tribina koji su cijelom svojom površinom oslonjeni na tlo (igrališta za tenis, nogomet i slično);
- radove na stepeništima, hodnicima i sl., na promjeni pristupa građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini licima sa teškoćama u kretanju;
- radove na zamjeni i dopuni opreme, ako je to u skladu sa namjenom građevine, te radove na održavanju građevine, ako ne utiču na udovoljavanje bitnim zahtjevima za građevinu i urbanističkim uslovima.

Za građevine i zahvate u prostoru iz stavova 1. i 2. ovog člana, u postupku izdavanja urbanističke saglas-

nosti potrebno je pribaviti dokaz o pravu građenja iz člana 40. ovog zakona.

Organi i službe nadležni za izdavanje odobrenja za građenje

Član 37.

Odobrenje za građenje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno općinska služba na čijem se području građevina gradi, ako ovim zakonom ili drugim posebnim zakonom nije određen neki drugi organ, odnosno služba.

Član 38.

Ministarstvo izdaje odobrenje za građenje građevina za koje je, na osnovu Zakona o prostornom uređenju Zeničko - dobojskog kantona, izdalo urbanističku saglasnost, ukoliko izdavanje odobrenja za građenje ili dozvole za obavljanje radova nije, posebnim zakonom, dato u nadležnost nekom drugom kantonalnom organu.

Ministarstvo, bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti, izdaje odobrenje za građenje za sanaciju ratnim djelovanjima oštećenih i porušenih građevina graditeljskog naslijeđa koje kao spomenike kulture utvrdi nadležni kantonalni organ.

Zahtjev za odobrenje za građenje

Član 39.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje podnosi u pisanom obliku investitor, odnosno nosilac urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu, odnosno općinskoj službi koja mu je izdala urbanističku saglasnost.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za građenje prilaže se:

1. urbanistička saglasnost,
2. izvod iz katastra nekretnina,
3. dokaz o pravu građenja,
4. minimalno tri primjerka glavnog projekta,
5. pisani izvještaj o obavljenoj kontroli glavnog projekta prema članu 33. ovog zakona, a za građevine iz člana 26. ovog zakona,
6. pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima iz člana 27. ovog zakona,
7. elaborati o istražnim radovima, ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta, te tehnološki elaborat ako je potreban,
8. saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za predmetnu građevinu,
9. drugi prilozima određeni posebnim zakonom.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za građenje može se umjesto glavnog projekta (stav 2. tačka 4.) priložiti izvedbeni projekt, koji mora sadržavati sve propisane dijelove glavnog projekta.

Dokaz o pravu građenja

Član 40.

Dokazom o pravu građenja iz člana 39. stav 2. tačka 3. ovog zakona smatra se:

- izvadak iz zemljišne knjige,
- ugovor ili odluka nadležnih organa na osnovu koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja ili pravo korištenja,
- ugovor o partnerstvu sklopljen sa vlasnikom zemljišta, i/ili nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
- ugovor o koncesiji kojim se štiti pravo građenja,
- pisana saglasnost vlasnika nekretnine ili vlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrade ovjerena kod nadležnog organa ili službe.

Postupak izdavanja odobrenja za građenje

Član 41.

Ministarstvo ili općinska služba dužani su u postupku izdavanja odobrenja za građenje iz svoje nadležnosti utvrditi da li je glavni projekt izrađen u skladu sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, sa odredbama ovog zakona, i posebnih propisa.

Prije izdavanja odobrenja za građenje nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba, dužni su strankama u postupku, omogućiti uvid u glavni projekt.

Način na koji će se vršiti uvid u glavni projekt, kao i građevine za koje je potrebno vršiti uvid u projekt odredit će ministar Ministarstva pravilnikom.

Pod strankama u postupku iz stava 2. ovog člana smatraju se pravno i/ili fizičko lice na čiji zahtjev se vodi postupak izdavanja odobrenja za građenje, vlasnik nekretnine i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje dozvola, kao i vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje dozvola.

Strankom u postupku smatra se i jedinica lokalne samouprave ako ispunjava neki od uslova iz prethodnog stava.

Član 42.

Odobrenje za građenje je upravni akt koji izdaje nadležno Ministarstvo ili općinska služba u skladu sa čl. 37. i 38. ovog zakona, ako utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, drugim zakonima, urbanističkom i drugim saglasnostima.

Nadležni organi ili služba iz stava 1. ovog člana dužni su u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva podnosioca pisano izvijestiti ako ne ispunjava propisane uslove za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno obavijestiti ga o potrebi dopune zahtjeva sa traženim dokumentima.

Podnosilac zahtjeva dužan je upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane obavijesti.

Nadležno ministarstvo ili općinska služba dužni su donijeti rješenje najkasnije u roku od 30 dana nakon dostavljene tražene dokumentacije.

- Zahtjev za odobrenje za građenje odbit će se rješenjem ako:
- investitor u roku od 15 dana od zatražene dopune iz stava 3. ovog člana ne upotpuni zahtjev,
- ako investitor ne ispunjava propisane uslove za izdavanje odobrenja za građenje,
- ako se u postupku izdavanja odobrenja za građenje utvrdi da glavni (izvedbeni) projekt nije usklađen sa uslovima iz urbanističke saglasnosti,

- ako glavnim (izvedbenim) projektom nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, i/ili posebnim propisima,
- ako se uviđajem na terenu utvrdi da se stvarno stanje na građevinskoj čestici ne podudara sa glavnim projektom.

Prije izdavanja odobrenja za građenje nadležno Ministarstvo ili općinska služba po potrebi će izvršiti uvidaj o stanju na terenu.

U postupku izdavanja odobrenja za građenje primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije utvrđeno.

Protiv rješenja Ministarstva može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja drugostepenoj komisiji Vlade Kantona.

Protiv rješenja nadležne općinske službe može se podnijeti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Važenje odobrenja za građenje

Član 43.

Odobrenje za građenje prestaje da važi ako radovi na građevini, za koju je izdato odobrenje za građenje, ne počnu u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje.

Važenje odobrenja za građenje može se, na zahtjev investitora, produžiti za još godinu ako se nisu promijenili uslovi u skladu s kojim je izdato odobrenje za građenje.

Izmjena i/ili dopuna odobrenja za građenje

Član 44.

Investitor je dužan podnijeti zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje ako tokom građenja namjerava na građevini učiniti bilo kakve izmjene kojima se odstupa od rješenja datog glavnim (izvedbenim) projektom na osnovu kog je izdato odobrenje za građenje ili uslova datih u urbanističkoj saglasnosti.

Na zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje i postupak izdavanja dozvole primjenjuju se odredbe iz čl. od 39. do 44. ovog zakona.

Izuzetno od odredbi ovog zakona, zahtjevu za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje prilaže se samo ona dokumentacija i saglasnosti koje se odnose na namjeravanu izmjenu.

Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje podnesen radi prilagodavanja građevine licima sa teškoćama u kretanju, a koji nije obuhvaćen članom 36. ovog zakona, rješava se u roku od 15 dana.

Ako Ministarstvo, odnosno općinska služba provjerom tehničke dokumentacije, odnosno glavnog projekta utvrdi da pojedini uslovi u urbanističkoj saglasnosti nisu realni ili su suprotni važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, dužni su po službenoj dužnosti investitoru izdati dopunu ili izmjenu urbanističke saglasnosti.

Član 45.

Ako u toku gradnje dođe do promjene investitora, Ministarstvo, odnosno općinska služba koja je izdala

odobrenje za građenje će po službenoj dužnosti u roku od 15 dana od prijema pisane obavijesti izvršiti izmjenu odobrenja za građenje.

Novi investitor dužan je zahtjevu za izmjenu odobrenja za građenje priložiti:

1. važeće odobrenje za građenje,
2. dokaz prava građenja na određenoj nekretnosti, odnosno da je na osnovu pravno valjanog dokumenta ili nasljeđivanjem stekao pravo vlasništva nad građevinom, u skladu sa odredbama člana 40. ovog zakona.

Ministarstvo, odnosno općinska služba iz stava 1. ovog člana će na osnovu dokaza iz prethodnog člana izvršiti izmjenu odobrenja za građenje, u smislu promjene imena investitora.

Promjena investitora u slučaju iz stava 1. ovog člana mora se zatražiti do izdavanja upotrebne dozvole.

VII - POSEBNI SLUČAJEVI GRAĐENJA

Građenje u slučaju neposredne opasnosti

Član 46.

U slučaju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja tokom tih događaja ili neposredno nakon njihovog prestanka, bez odobrenja za građenje mogu se graditi one građevine koje služe sprečavanju djelovanja tih događaja, odnosno uklanjanju štetnih posljedica.

Građevina iz stava 1. ovog člana mora se ukloniti kad prestane potreba njenog korištenja. Ako je potrebno da ta građevina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno osigurati odobrenje za građenje.

U slučaju oštećenja građevine zbog djelovanja iz stava 1. ovog člana građevina se može vratiti u prvobitno stanje bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti.

Nadležni organ uprave izdat će odobrenje za građenje u skladu sa odobrenjem za građenje na osnovu koje je građevina izgrađena.

Kada se radi o većim oštećenjima konstruktivnih dijelova građevine, nadležno ministarstvo ili općinska služba može od investitora zahtijevati da priloži tehničku dokumentaciju za sanaciju građevine i ateste o izvršenim ispitivanjima konstrukcije građevine.

Odobrenjem za građenje u slučajevima iz prethodnog stava utvrdit će se i obaveza pribavljanja odobrenja za upotrebu sanirane građevine.

Načelno odobrenje za građenje za složene građevine

Član 47.

Odobrenje za građenje za složenu građevinu može se izdati i za jedan njen dio i to za jednu ili više građevina koje su sastavni dio složene građevine.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje iz stava 1. ovog člana investitor je dužan pribaviti načelno odobrenje za građenje za složenu građevinu.

Načelnim odobrenjem za građenje, na zahtjev investitora, određuju se dijelovi složene građevine, funkcionalne i/ili tehnološke veze između dijelova složene građevine, kao i s tim povezani redoslijed izdavanja odobrenja za građenje. Glavni projekt dijela

složene građevine, za koji se izdaje odobrenje za građenje, mora biti izrađen u skladu sa idejnim projektom cijele složene građevine, urbanističkom saglasnošću, odredbama ovog zakona i posebnih zakona.

Na osnovu načelnog odobrenja za građenje može se pristupiti izvođenju pripremnih radova.

Zahtjevu za izdavanje načelnog odobrenja za građenje za složenu građevinu prilaže se:

1. urbanistička saglasnost za cijelu složenu građevinu,
2. izvadak iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom cijele složene građevine i susjednih građevina (za građevine koje se grade na većem području situacija se može prikazati na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila),
3. tri primjerka idejnog projekta cijele složene građevine,
4. popis dijelova složene građevine redoslijedom kako će se izdavati odobrenja za građenje,
5. popis pripremnih radova koje treba izvesti,
6. okolinska dozvola (ako složena građevina spada u građevine za koje je to propisano posebnim zakonom),
7. drugi nacrti i podaci, ovisno o složenosti građevine, ako su oni značajni za izradu glavnog projekta.

Zahtjevu iz prethodnog stava ovog člana može se umjesto idejnog priložiti glavni projekt cijele složene građevine.

Odobrenje za građenje iz stava 2. ovog člana može se izdati i za izvođenje radova i gradnju dijelova energetskih, vodoprivrednih, saobraćajnih i infrastrukturnih građevina, pod uslovom da takvi radovi, odnosno dijelovi građevine imaju odgovarajuću tehničku dokumentaciju, idejni projekt i urbanističku saglasnost za cijelu građevinu, te da predstavljaju građevinsku i tehničku cjelinu, a da izgradnja cijele građevine traje više godina.

U postupku izdavanja načelnog odobrenja za građenje primjenjuju se odredbe člana 41., člana 42. st. od 2. do 4. i člana 44. ovog zakona.

Načelno odobrenje za građenje za složenu građevinu, na osnovu kojeg se izdaju odobrenja za građenje iz stava 1. ovog člana, prestaje važiti u roku od pet godina od pravosnažnosti.

Važenje načelnog odobrenja za građenje, iz prethodnog stava ovog člana, može se produžiti za još dvije godine ako se nisu promijenili urbanistički uslovi i ako je za najmanje jedan dio složene građevine izdana upotrebna dozvola.

Odobrenje za građenje za pripremljene radove

Član 48.

Pripremljeni radovi za potrebe gradilišta izvode se na osnovu odobrenja za građenje građevine.

Iznimno od odredbe stava 1. ovog člana, posebno odobrenje za građenje izdaje se za pripremljene radove za koje je potrebno rješavanje imovinsko-pravnih pitanja (kod izvođenja većih složenih građevina), kao i za građevine i radove koji mogu biti opasni po život i zdravlje ljudi, saobraćaj, okoliš i to za:

- asfaltnu bazu, separaciju agregata, tvornicu betona i

- sl. koji će se koristiti za građenje više građevina kroz duže vremensko razdoblje,
- dalekovod i transformatorsku stanicu koju je potrebno graditi radi napajanja gradilišta električnom energijom,
 - složnije radove koji mogu uticati na život i zdravlje ljudi ili na stabilnost.

Odobrenjem za građenje iz stava 2. ovog člana mora se odrediti rok u kome se građevine izgrađene na osnovu odobrenja za građenje za pripremne radove moraju ukloniti.

Obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera (prethodne studije, istraživanja i ispitivanja terena, izrada idejnih rješenja, izrada investicionog programa, prikupljanje podataka za projektovanje i drugi radovi koji služe za izradu tehničke dokumentacije i za donošenje odluke o izgradnji investicionog objekta) kao i vršenje drugih intervencija u prostoru za čije odobravanje je nadležan prema posebnim zakonima drugi organ, izvode se na osnovu urbanističke saglasnosti.

Odobrenje za građenje za privremene objekte i namjene

Član 49.

Za postavljanje građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija, odnosno za privremeno postavljanje montažnih građevina na određenoj lokaciji izdaje se odobrenje za građenje za privremene građevine.

Odobrenjem za građenje iz stava 1. ovog člana određuje se rok u kome se privremena građevina mora ukloniti, a najduže u roku od tri godine od dana izdavanja odobrenja.

Bespravna gradnja

Član 50.

Odredbama ovog zakona građenje građevine bez pravosnažnog odobrenja za građenje nije dozvoljeno.

Bespravnom gradnjom smatra se i gradnja protivna odobrenju za građenje.

Za bespravno izgrađenu građevinu ne smije se dati priključak na javni vodovod, kanalizaciju, centralno grijanje i električnu mrežu.

Član 51.

Skupština Kantona će posebnim propisom donesenim na prijedlog Vlade Kantona utvrditi način i uslove legalizacije građevina koje su bespravno izgrađene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Legalizovati se može samo ona bespravna gradnja iz stava 1. ovog člana koja:

- ne ugrožava opći javni interes,
- se nalazi na zemljištu na kome je moguće obezbijediti dokaz o vlasništvu,
- nije u suprotnosti sa dokumentima prostornog uređenja,
- ne utiče na zadovoljavanje uslova zaštite: okolice, terena (klizišta), stanovništva i materijalnih dobara.

Vlasnici bespravnih građevina ne mogu biti oslobođeni plaćanja zakonom i posebnim propisima utvrđenih obaveza ni po kojem osnovu.

Prijava građenja

Član 52.

Investitor je dužan nadležnom ministarstvu ili općinskoj službi koja mu je izdala odobrenje za građenje i nadležnoj građevinskoj inspekciji pisanim aktom prijaviti početak građevinskih radova najkasnije u roku od osam dana prije početka radova.

Ukoliko je došlo do prekida radova za period duži od tri mjeseca, investitor je dužan pisanim aktom prijaviti nastavak radova u svemu kao u prethodnom stavu.

VIII - GRADILIŠTE

Uređenje gradilišta

Član 53.

Gradilište mora biti ograđeno radi sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim saobraćajnim znakovima ili označeni na drugi način.

Uz javno-saobraćajne površine zabranjeno je ogradivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike. Na gradskim područjima može se odrediti poseban vanjski izgled ograde.

Gradilište mora imati na vidnom mjestu istaknutu ploču sa svim relevantnim podacima o građevini i učesnicima u građenju (naziv investitora, naziv izvođača radova, naziv projektanta, naziv i vrstu građevine koja se gradi, vrijeme početka i završetka radova).

Investitor ili izvođač dužan je za privremeno zauzimanje susjednog, odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta pribaviti saglasnost vlasnika ili korisnika tog zemljišta.

Za privremeno zauzimanje javnih saobraćajnih površina za potrebe gradilišta investitor ili izvođač dužan je pribaviti odobrenje nadležne općinske službe uprave, odnosno pravnog lica određenog posebnim zakonom.

Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uslovima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okolice.

Prije izdavanja upotrebne dozvole sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta, kao i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje, u skladu sa uslovima utvrđenim u urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje.

Dokumentacija na gradilištu

Član 54.

Izvođač na gradilištu mora imati:

- a) rješenje o upisu u sudski registar,
- b) akt o postavljanju voditelja građenja, odnosno voditelja pojedinih radova,

- c) odobrenje za građenje i glavni projekt,
 - d) ovjerene izvedbene projekte,
 - e) građevinski dnevnik,
 - f) građevinsku knjigu,
 - g) dokaz o ispitivanju i kvaliteti ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa čl. 16. i 17. ovog zakona,
 - h) elaborat o iskolčenju građevine izrađen od fizičkog ili pravnog lica, registriranog za obavljanje geodetske djelatnosti,
 - i) nacrt organizacije gradilišta.
- Uslove, način i obrazac vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige na gradilištu propisat će Ministarstvo posebnim pravilnikom.

IX - ODOBRENJE ZA UPOTREBU

Član 55.

Izgrađena građevina smije se početi koristiti odnosno staviti u pogon, te izdati rješenje za obavljanje djelatnosti po posebnom propisu tek nakon što Ministarstvo, odnosno općinska služba izda odobrenje za upotrebu.

Odobrenje za upotrebu izgrađene građevine izdaje se nakon izvršenog tehničkog pregleda.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu

Član 56.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu investitor podnosi Ministarstvu, odnosno općinskoj službi koja je izdala odobrenje za građenje građevine.

Zahtjev iz stava 1. ovog člana mora sadržavati:

1. kopiju odobrenja za građenje,
2. kopiju katastarskog plana sa ucrtanom položajem građevine,
3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine,
4. pisani izvještaj nadzora nad građenjem kao potvrdu da su radovi na građevini okončani, u skladu sa članom 24. ovog zakona.

Tehnički pregled građevine

Član 57.

Nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba dužna je u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva iz člana 56. ovog zakona obaviti tehnički pregled građevine.

Tehničkim pregledom se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdano odobrenje za građenje, tehničkim propisima i normativima, kao i propisima za odnosnu građevinu po posebnim zakonima.

Nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba rješenjem imenuje stručnu komisiju za tehnički pregled i to predsjednika i članove komisije.

Nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba dužna je donijeti rješenje o imenovanju komisije za tehnički pregled u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva iz člana 56. ovog zakona.

Predsjednik i članovi komisije moraju ispunjavati

uslove da su diplomirani inženjeri, sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Broj članova komisije za tehnički pregled ovisi o vrsti i složenosti objekta, odnosno komisija mora imati po jednog stručnog člana za svaku vrstu radova koje pregleda (arhitektonski/građevinski, mašinski, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije itd.).

Predsjednik i članovi komisije iz prethodnog stava ne mogu biti lica koja su učestvovala u izradi investiciono-tehničke dokumentacije ili u gradnji predmetne građevine.

U sastav komisije imenuju se i ovlašteni predstavnici nadležnih tijela i pravnih lica koji prema propisima donesenim na osnovu zakona ili odredbama posebnih zakona treba da učestvuju u radu komisije za tehnički pregled.

U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su donosila rješenja u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba dužni su izvijestiti investitora, predsjednika i članove komisije najkasnije 8 dana prije dana zakazanog za tehnički pregled.

Član 58.

Investitor je dužan tehničkom pregledu osigurati prisustvo učesnika u građenju.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda, komisiji za tehnički pregled dati na uvid:

1. dokumentaciju iz čl. 54. i 56. ovog zakona,
2. dokaze da su ispunjeni posebni uslovi utvrđeni urbanističkom saglasnosti na osnovu posebnih zakona.

Predsjednik i članovi komisije za tehnički pregled o izvršenom tehničkom pregledu građevine sastavljaju zapisnik u koji se unosi i mišljenje svakog člana može li se izgrađena građevina koristiti ili se moraju otkloniti nedostaci ili se ne može izdati odobrenje za upotrebu.

Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu komisija za tehnički pregled dužna je dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno općinskoj službi u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda.

Zapisnik iz prethodnog stava potpisuje predsjednik komisije i svi članovi.

Ukoliko ovlašteni predstavnici iz stava 5. člana 57. ovog zakona nisu prisustvovali tehničkom pregledu, niti dostavili pisani izvještaj u roku od osam dana nakon tehničkog pregleda, smatrat će se da je mišljenje tog tijela ili pravnog lica da nema nedostataka i da se može izdati odobrenje za upotrebu.

Član 59.

Ako su zapisnikom komisije za tehnički pregled utvrđeni nedostaci na građevini koje treba otkloniti, nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba donijet će zaključak, u roku od 8 dana od dana podnošenja Zapisnika iz člana 58. ovog zakona kojim se utvrđuje rok za otklanjanje nedostataka a najduže 90 dana.

Nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba donijet će rješenje odnosno izdati odobrenje za upotrebu

tek nakon što se nedostaci iz prethodnog stava uklone.
Postupak izdavanja odobrenja za upotrebu

Član 60.

- Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu odbit će se:
- ako je građevina izgrađena bez odobrenja za građenje,
 - ako su u toku gradnje izvršene izmjene i dopune na građevini za koje nije izdata izmjena ili dopuna odobrenja za građenje,
 - ako se u roku od 90 dana ne otklone nedostaci koje je utvrdila komisija za tehnički pregled zapisnikom,
 - ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja odobrenja za građenje,
 - ako je u toku postupak građevinske inspekcije.

Član 61.

Ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da se nedostaci na građevini ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost građevine, po život ili zdravlje ljudi, okoliš, saobraćaj ili susjedne objekte, nadležni organ, odnosno služba uprave donijet će rješenje o uklanjanju odnosno rušenju građevine na teret investitora.

Član 62.

Ukoliko je zapisnikom komisije za tehnički pregled utvrđeno da se može izdati odobrenje za upotrebu predmetne građevine, nadležno Ministarstvo, odnosno općinska služba dužni su u roku od 15 dana od prijema zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu iz stava 4. člana 58. ovog zakona izdati odobrenje za upotrebu.

Član 63.

Nadležno ministarstvo, odnosno općinska služba može na osnovu mišljenja komisije za tehnički pregled za građevinu koja po svom tehnološkom procesu, s obzirom na ugrađene instalacije, opremu i postrojenje zahtijeva probni rad, izdati odobrenje za probni rad.

Odobrenje za probni rad može se izdati samo pod uslovom da je komisija za tehnički pregled utvrdila da je građevina izgrađena u skladu sa izdatim odobrenjem za građenje i da puštanje građevine u probni rad ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okoliš i susjedne građevine.

U toku trajanja probnog rada građevine uspostavlja se i utvrđuje njena potpuna tehnička ispravnost.

Probni rad građevine iz stava 1. ovog člana može trajati najduže 12 mjeseci, a izuzetno u posebno složenim tehnološkim procesima probni rad se može produžiti za još 12 mjeseci.

Član 64.

Odobrenje za upotrebu može se na zahtjev investitora izdati prije završetka cijele građevine i za dio građevine:

- kada je to potrebno radi nastavka i dovršenja građenja (most za pristup gradilištu, trafostanica, dalekovod i sl.),
- kada je u pitanju složena građevina iz člana 47. ovog zakona,
- kada se određeni dio može početi koristiti prije

dovršenja cijele građevine.

Iznimka iz stava 1. ovog člana mora biti predviđena glavnim projektom.

Član 65.

Ministarstvo, odnosno općinska služba koja imenuje komisiju za tehnički pregled dužni su najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv stručnim licima da dostave dokaze da ispunjavaju uslove za učešće u komisijama.

Na osnovu spiska stručnih lica iz prethodnog stava voditelj postupka, u ovisnosti od vrste i složenosti građevine, imenuje odgovarajuća stručna lica u komisije za tehnički pregled.

Član 66.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

Način obavljanja tehničkog pregleda, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uslovima korištenja građevine, sadržaj zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu, te način plaćanja članova komisije za tehnički pregled utvrdit će ministar Ministarstva posebnim pravilnikom.

Član 67.

Odobrenje za upotrebu je upravni akt i u postupku njegovog izdavanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Građevina za koju nije izdato odobrenje za upotrebu ne može se upisati u zemljišne knjige.

X - KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Član 68.

Građevina se može koristiti samo na način koji je u skladu sa njenom namjenom.

Vlasnik građevine dužan je održavati građevinu na način da se u predviđenom vremenu trajanja očuvaju tehnička svojstva iz poglavlja II ovog zakona bitna za građevinu, odnosno da se ne naruše njena spomenička svojstva, ako je ta građevina uvrštena u spisak spomenika odlukom nadležnog kantonalnog organa.

U slučaju oštećenja građevine zbog čega je ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne građevine ili zdravlje ljudi, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu kao opasnu do otklanjanja oštećenja.

Za građevinu, konstrukciju ili opremu čija pouzdanost ovisi o redovnom održavanju, tehničke propise kojima se propisuje način održavanja donosi Ministarstvo.

Rekonstrukcija postojeće građevine

Član 69.

Investitor je dužan pribaviti odobrenje za građenje ako namjerava rekonstruisati postojeću građevinu.

Na rekonstrukciju postojeće građevine primjenjuju

se odredbe od člana 39. do člana 68. ovog zakona.

Iznimno od odredbi člana 39. ovog zakona, zahtjevu za rekonstrukciju postojeće građevine prilaže se:

- tri primjerka glavnog (izvedbenog) projekta iz člana 30. ovog zakona za građevinu, odnosno dio građevine na koji se rekonstrukcija odnosi,
- izvod iz katastra nekretnina za katastarsku česticu na kojoj se vrši rekonstrukcija,
- dokaz prava građenja iz člana 40. ovog zakona,
- pisani izvještaj o obavljenoj kontroli glavnog projekta prema članu 33. ovog zakona,
- pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima iz člana 34. ovog zakona,
- Saglasnosti i mišljenja, ukoliko se rekonstrukcijom bitno mijenjaju uslovi iz prethodnih saglasnosti odnosno mišljenja.

Projekt iz stava 3. alineja b. ovog člana, osim sadržaja propisanog članom 30. ovog zakona mora sadržavati i snimak postojećeg stanja građevine minimalno u formi arhitektonskog projekta.

Na projekt izvedenog stanja odnose se odredbe čl. od 30. do 35. ovog zakona.

XI - UKLANJANJE GRAĐEVINE

Odobrenje za uklanjanje građevine

Član 70.

Uklanjanju građevine ili njenog dijela, ukoliko se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja, može se pristupiti samo na osnovu odobrenja za uklanjanje građevine ili njenog dijela.

Postupak izdavanja odobrenja za uklanjanje građevine

Član 71.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine podnosi vlasnik građevine nadležnom Ministarstvu ili općinskoj službi koja je izdala odobrenje za građenje

Zahtjevu se prilaže:

- tri primjerka projekta za uklanjanje građevine,
- dokaz vlasništva nad građevinom (izuzetno od člana 40. ovog zakona, dokazom vlasništva smatra se samo izvadak iz zemljišne knjige),
- saglasnosti nadležnih tijela ili pravnih lica, ako se uklanjanjem građevine može ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara,
- procjena uticaja na okoliš u skladu sa posebnim zakonom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za uklanjanje porodičnih i vikend-kuća, pomoćnih i gospodarskih građevina, te građevina jednostavne konstrukcije sa maksimalno dvije nadzemne etaže, bruto površine do 1.000 m², uz zahtjev za uklanjanje građevine se prilaže samo odobrenje za građenje nove građevine i dokaz vlasništva nad građevinom iz stava 2. al. b) ovog člana.

Kod uklanjanja građevine ili njenog dijela stručni nadzor nije potreban, osim u slučajevima kada postoji mogućnost da se vlasnicima susjednih građevina načini materijalna šteta.

U postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje građevine iznimno od člana 41. ovog zakona, stranka u postupku jeste vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola za uklanjanje i nosilac drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Stranka u postupku je i vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje dozvola za uklanjanje, ako se tim uklanjanjem utiče na njegova stvarna prava.

Projekt uklanjanja građevine

Član 72.

Projekt uklanjanja građevine iz stava 2. tačka a. člana 71. ovog zakona sadrži:

- nacrte, proračune, i/ili druge inženjerske dokaze da tokom uklanjanja neće doći do gubitka stabilnosti konstrukcije čime bi se ugrozio život i zdravlje ljudi ili okoliš,
- tehnički opis uklanjanja građevine i način zbrinjavanja građevinskog otpada i uređenja građevinske parcele nakon uklanjanja građevine,
- proračun stabilnosti okolnog i drugog zemljišta i/ili okolnih i drugih građevina, ako uklanjanje građevine ili način njezina uklanjanja utiče na stabilnost tog zemljišta i/ili udovoljavanje bitnim zahtjevima tih građevina.

Projekt uklanjanja iz stava 1. ovog člana podliježe kontroli projekta iz člana 33. stav 1. tačka 1. ovog zakona u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti za slučaj da način uklanjanja i uklanjanje građevine utiče na stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili udovoljavanje bitnim zahtjevima okolnih i drugih građevina.

Odobrenje za uklanjanje građevine je upravni akt i u postupku njenog izdavanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

XII - INSPEKCIJSKI NADZOR

Određbe o inspekcijskom nadzoru

Član 73.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa te tehničkih normativa koji uređuju gradnju i rad učesnika u građenju, obavljaju kantonalni i općinski građevinski inspektori, (u daljem tekstu: građevinski inspektori) svaki u okviru svoje nadležnosti.

Član 74.

Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu, nad građevinama u nadležnosti Ministarstva, odnosno građevinama za koje Ministarstvo izdaje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu i odobrenja za rušenje, provodi građevinski inspektor u Upravi za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: kantonalni građevinski inspektor).

Inspekcijski nadzor nad građevinama u nadležnosti općina provode općinski građevinski inspektori.

Za kantonalnog građevinskog inspektora može se imenovati samo diplomirani inženjer građevinske ili

arhitektonske struke s najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Za općinskog građevinskog inspektora može se imenovati samo diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Građevinski inspektori svoj identitet dokazuju službenom iskaznicom.

Sadržaj, način izdavanja i oblik iskaznice, iz prethodnog stava, propisuje ministar Ministarstva pravilnikom.

Iskaznicu iz stava 5. ovog člana ne mogu dobiti lica koja ne ispunjavaju uslove iz stavova 3. i 4. ovog člana.

Član 75.

U provođenju nadzora građevinski inspektor ima pravo i dužnost, u okviru svojih nadležnosti, učesnicima u građenju rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja i uklanjanje građevine.

Otklanjanje nepravilnosti

Član 76.

U provođenju nadzora nadležni građevinski inspektor ima pravo i dužnost svim učesnicima u građenju rješenjem narediti da u primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi.

U provođenju nadzora građevinski inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti vlasniku postojeće građevine, odnosno investitoru da otkloni nedostatke na građevini koji su nastali ili su uočeni tokom njenog korištenja, ako utvrdi da ti nedostaci mogu ugroziti stabilnost građevine, susjednih građevina, život i zdravlje ljudi, okoliš ili nesmetan pristup licima sa teškoćama u kretanju.

U provođenju nadzora građevinski inspektor ima pravo i dužnost da rješenjem naredi obustavu upotrebe građevine ukoliko za istu nije pribavljeno odobrenje za probni rad, odnosno odobrenje za upotrebu ili je istekao rok odobrenja iz čl. 63. i 64. ovog zakona.

Obustava građenja

Član 77.

Građevinski inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti svim učesnicima u građenju da se obustavi daljnje građenje odnosno izvođenje pojedinih radova:

1. ako se građevina gradi, odnosno rekonstruira protivno odobrenju za građenje, te odredi primjereni rok za usklađivanje izvedenog stanja s odobrenim projektom ili crtežom građevine, odnosno za osiguranje izmjene ili dopune odobrenja za građenje,
2. ako je donesen zaključak kojim se dozvoljava postupak obnove odobrenja za građenje,
3. ako se građevina gradi, odnosno rekonstruira, a da u roku određenom rješenjem nisu otklonjeni uočeni nedostaci,
4. ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili izvođenju radova koji mogu ugroziti tehnička svojstva bitna za građevinu, propisana poglavljem II ovog zakona, te odredi primjereni rok za otklanjanje tih

nedostataka,

5. ako utvrdi da se radovi izvode na način da se ugrožava stabilnost susjednih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, život i zdravlje ljudi ili materijalna dobra, saobraćajne površine, komunalne i druge instalacije i dr., te naredi hitne mjere zaštite ako je to potrebno,
6. ako utvrdi da radove izvodi ili nadzire pravno ili fizičko lice koje nije registrirano, odnosno ovlašteno za izvođenje ili nadziranje te vrste radova, odnosno koje ne ispunjava ovim zakonom propisane posebne uslove.

U slučaju, iz stava 1. tač. 2. i 5. ovog člana građevinski inspektor naredit će na licu mjesta i zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine propisat će ministar Ministarstva posebnim propisom.

U slučajevima, iz stava 1. tačka 6. ovog člana građevinski inspektor ima pravo i dužnost da podnese zahtjev nadležnom sudu za brisanje pravnog lica iz sudskog registra ako to lice ne ispunjava posebne uslove propisane ovim zakonom (čl. 21., 22. i 23.).

Uklanjanje građevine

Član 78.

Građevinski inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njenog dijela i uspostavi prvobitno stanje nakon izvršenih zahvata u prostoru.

- a. ako se građenje vrši ili je izvršeno bez odobrenja za građenje;
- b. ako građenje vrši protivno odobrenju za građenje, a u određenom roku nije se uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom građevine, odnosno nije osigurana izmjena ili dopuna odobrenja za građenje;
- c. ako se tokom građenja utvrde neotklonjivi nedostaci zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili stabilnost okolnih građevina, ili su na drugi način ugroženi životi ljudi ili okoliš. Građevinski inspektor naredit će, kada je to potrebno, i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga;
- d. ako utvrdi da je uslijed dotrajalosti ili većih oštećenja neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti. Građevinski inspektor ujedno naređuje i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga (npr. Ograđivanje građevine, podupiranje konstrukcije, sklanjanje ljudi i sl.);
- e. ako se u skladu s članovima 49. i 53. stav 8. ovog zakona ne uklone privremene građevine izgrađene na gradilištu u okviru pripremnih radova.

U slučaju, iz stava 1. tač. a. i b. ovog člana građevinski inspektor će prije donošenja rješenja narediti na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

Ako se građevina iz stava 1. tačka d. ovog člana nalazi u zaštićenom području, rješenje o uklanjanju ne može se izvršiti bez saglasnosti nadležnog organa, za poslove zaštite spomenika kulture. Postupak davanja saglasnosti

nadležnog organa, odnosno službe za poslove zaštite spomenika kulture je bitan.

Ako u slučaju iz stava 1. ovog člana investitor ne postupi po rješenju građevinskog inspektora o uklanjanju građevine ili njenog dijela, rješenje će se izvršiti prinudno putem pravnog lica registriranog za poslove građenja na trošak investitora.

Način izvršenja rješenja određuje nadležni građevinski inspektor.

Prinudno uklanjanje građevine

Član 79.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dužna je postupak za odabir pravnih lica registrovanih za poslove građenja, za vršenje poslova uklanjanja bespravno sagrađenih građevina iz Kantonalne i općinske nadležnosti vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Postupak izvršenja rješenja o uklanjanju građevine, davanja naloga za uklanjanje građevine ili njenog dijela, način plaćanja i druga pitanja prinudnog uklanjanja građevine uređuje ministar Ministarstva pravilnikom.

Troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja putem pravnog lica iz stava 1. ovog člana osiguravaju se iz kantonalnog, odnosno općinskog budžeta do naplate od investitora.

Inspekcijsko rješenje

Član 80.

Građevinski inspektor, izuzetno, može zapisnikom narediti izvršenje mjera iz člana 77. stav 1. tač. 1. i 5. i člana 78. stav 1. tač. c. i d. ovog zakona radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu.

Izvršenje naređenih mjera počinje teći uručenjem zapisnika.

Građevinski inspektor je dužan izdati pisano rješenje o naređenim mjerama, iz stava 1. ovog člana u roku od tri dana od dana kad je naređeno izvršenje mjera.

Protiv rješenja građevinskog inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba iz stava 5. ovog člana ne odgađa izvršenje.

U odlučivanju po žalbi iz stava 5. ovog člana ministar donosi rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda.

Član 81.

Građevinski inspektor je dužan da zatraži od nadležnog Ministarstva, odnosno općinske službe da oglasi ništavnim rješenje o odobrenju za građenje i rješenje o odobrenju korištenja, ako utvrdi da je izdato protivno odredbama ovog zakona.

XIII - KAZNE ODREDBE

1. Krivična djela

Član 82.

Kaznom zatvora u trajanju od jedne do tri godine kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu koje ima svojstvo investitora ako bez odobrenja za građenje pristupi:

- izgradnji nove građevine,
 - dogradnji postojeće građevine,
 - nadzidanju nove etaže na postojećoj građevini,
 - vršenju drugih zahvata većeg obima kojima se može ugroziti život i zdravlje ljudi, susjedni objekti, bezbjednost saobraćaja i dr.
- Kaznom zatvora do jedne godine kaznit će se fizičko lice za krivična djela iz stava 1. ovog člana.

2. Prekršaji

Član 83.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu investitora ako:

- projektovanje, građenje ili provođenje nadzora povjeri licu koje nije registrirano za obavljanje tih djelatnosti, u skladu sa odredbama ovog zakona,
- ne osigura nadzor nad građenjem,
- ne prijavi početak građenja u propisanom roku,
- osigura odvoz zemlje prema odredbama člana 20. ovog zakona.
- u slučaju prekida radova ne osigura građevinu koju gradi i okoliš,
- ne prijavi promjenu investitora u propisanom roku,
- pristupi građenju bez odobrenja za građenje, ukoliko nije drugačije utvrđeno odredbama ovog zakona,
- gradi protivno odobrenju za građenje, a nije osiguralo izmjenu ili dopunu odobrenja za građenje,
- po završetku građenja ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš,
- koristi građevinu ili njezin dio bez upotrebne dozvole,
- u određenom roku ne otkloni nedostatke utvrđene tehničkim pregledom.

Za prekršaj, iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod investitora novčanom kaznom od 50,00 KM do 800,00 KM.

Novčanom kaznom od 50,00 KM do 800,00 KM kaznit će se fizičko lice u svojstvu investitora za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Član 84.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 6.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje gradi za račun nepoznatog kupca ako nadzor ne povjeri drugom pravnom licu registriranom za obavljanje nadzora, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 600,00 KM.

Član 85.

Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje provodi nadzor nad građenjem ako:

- imenuje nadzornog inženjera koji ne ispunjava uslove iz člana 24. ovog zakona,
- ne poduzme mjere da se radovi obavljaju u skladu sa odobrenjem za građenje, odnosno projektom,
- ne poduzme mjere da tehnička svojstva građevine

- ispune uslove iz poglavlja II ovog zakona,
- ne poduzme mjere da kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude u skladu sa odredbama iz poglavlja III ovog zakona.

Za prekršaj, iz stava 1. al.1. i 2. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 700,00 KM.

Za prekršaj, iz stava 1. ovog člana kaznit će se i nadzorni inženjer novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM.

Član 86.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno ili fizičko lice kao vlasnik građevine ako:

- koristi građevinu suprotno njezinoj namjeni,
- ne održava građevinu, njezinu konstrukciju ili opremu,
- pristupi uklanjanju ili ukloni građevinu ili njezin dio bez odobrenja nadležnog Ministarstva, odnosno općinske službe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu vlasnika građevine novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM.

Član 87.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 2.500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili fizičko lice koje projektira ako:

- nije registrirano za projektovanje,
- imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora projekta koji ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom,
- ne označi i uveže projekt i njegove dijelove.

Za prekršaj, iz stava 1. al. 1., 2. i 4. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 300,00 KM.

Za prekršaj, iz stava 1. alineja 3. ovog člana kaznit će se projektant novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 250,00 KM.

Član 88.

Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj izvođač kao pravno lice ako:

- ne gradi u skladu s tehničkim propisima i normama s obaveznom primjenom,
- nije registriran za obavljanje djelatnosti,
- ne gradi u skladu s odobrenjem za građenje,
- radove izvodi tako da tehnička svojstva građevine ne odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II ovog zakona,
- ne ugrađuje proizvode i opremu u skladu sa poglavljem III ovog zakona,
- ne dokaže kvalitet radova i ugrađenih proizvoda i opreme utvrđen odredbama ovog zakona,
- tokom građenja ne poduzme mjere radi sprečavanja ugrožavanja pouzdanosti okolnih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog tla,
- imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom,

- pristupi građenju bez odobrenja za građenje,
- ne ogradi gradilište u skladu s odredbama ovog zakona,
- ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja,
- na gradilištu nema propisanu dokumentaciju,
- pristupi izradi priključka na javnu vodovodnu, kanalizacionu i elektrodistribucionu mrežu.

Za prekršaj, iz stava 1. al. 1., 2., 3., 7., 12. i 13. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 200,00 KM.

Za prekršaj, iz stava 1. alineja 1., al. od 3. do 6., al. od 8. do 11., al. 12. i 13. ovog člana kaznit će se i voditelj građenja odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 200,00 KM.

Član 89.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorni revident ako prilikom kontrole projekta propusti uočiti nedostatke koji mogu znatnije uticati na tehnička svojstva građevine utvrđena poglavljem II ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i pravno lice kod kojeg je odgovorni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 4.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu kod kojeg je odgovorni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 800,00 KM.

XIV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90.

Ako je upravni postupak pokrenut pred nadležnim organom ili općinskom službom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.

Član 91.

Ministarstvo će donijeti propise predviđene ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Općine će donijeti propise predviđene ovim, zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 92.

Pravna lica registrirana za projektovanje, izvođenje i nadzor dužna su usaglasiti registraciju sa odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 93.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona prestaje primjena zatečenih propisa iz oblasti građenja, s tim da do donošenja propisa iz člana 15. ovog zakona ostaju na snazi zatečeni propisi i tehničke norme ukoliko ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Član 94.

Do stupanja na snagu propisa iz člana 27. stav 3. ovog Zakona ostaju na snazi odredbe Pravilnika o stručnim ispitima iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektro tehnike.

Član 95.

Zakon stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-26802/04
31.12.2004.g.
Zenica

PREDSEDavajući
Besim Spahić, s.r.

2.

Na osnovu Amandmana XXI Ustava Zeničko-dobojskog kantona, («Službene novine Federacije BiH», broj: 7/96, «Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 1/96, 10/00, 8/04 i 10/04), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXV sjednici, održanoj 31.12.2004.godine, donijela je

O D L U K U

o potvrđivanju kandidata na mjesto predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

Potvrđuje se prijedlog Kluba poslanika bošnjačkog naroda da se za predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izabere **BESIM SPAHIĆ** iz Zenice.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će

se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 01-34-26803/04
31.12.2004.godine
Zenica

PREDSEDavajući
Besim Spahić, s.r.

3.

Na osnovu člana 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 31. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:20/98), na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Skupština na XXV sjednici, održanoj 31.12.2004. godine, d o n o s i

ODLUKU

**O PRIVREMENOM FINANSIRANJU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA PERIOD JANUAR-MART 2005. GODINE**

Član 1.

Odlukom se utvrđuju osnove privremenog finansiranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2005. godine, do donošenja budžeta za 2005. godinu.

Član 2.

Ukupan obim prihoda i rashoda Zeničko-dobojskog kantona (bez sredstava vanbudžetskog fonda-sredstva zdravstvenog osiguranja) u periodu januar-mart 2005. godine utvrđuju se u iznosu od 41.692.000 KM, a sastoji se od

	I PRIHODI	Iznos u KM	% učešća
1.	PRIHODI OD POREZA	35.192.000	84,4
1.1.	Porez na dobit	980.000	2,4
1.2.	Porez na plaću	4.350.000	10,4
1.3.	Porez na promet proizvoda i usluga	29.860.000	71,6
1.3.1.	Porez na promet određenih proizvoda	9.665.000	23,2
1.3.2.	Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima	7.425.000	17,8
1.3.3.	Porez na promet usluga	6.420.000	15,4
1.3.4.	Porez na promet ostalih određenih proizvoda	6.350.000	15,2
1.4.	Ostali porezi	2.000	0,0
2.	NEPOREZNI PRIHODI	6.135.000	14,7
2.1.	Prihodj od koncesija i iznajmljivanja	225.000	0,5
2.2.	Naknade i takse	2.280.000	5,5
2.3.	Cestovne naknade	1.740.000	4,2
2.4.	Novčane kazne	960.000	2,3
2.5.	Vlastiti prihodi obrazovanja	832.220	2,0
2.6.	Ostali neporezni prihodi	97.780	0,2
3.	OSTALI PRIHODI	365.000	0,9
3.1.	Ostali prihodi po pražnjenju	299.000	0,7
3.2.	Prihodi od izdavanja putnih isprava	66.000	0,2
	UKUPNO(1+2+3):	41.692.000	100,0

		II RASHODI	Plan Izdaci iz budžeta januar- mart 2005. godine	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda januar-mart 2005. godine	Plan budžet januar- mart 2005. godina ukupno	% učešća
1		2	3	4	5	6
1	6111	Bruto plaće i naknade plaća	17,605,000	123,087	17,728,087	42,5
1.1.		Kantonalna ministarstva, službe,Vlada Kantona, Skupština Kantona	960,000	0	960,000	
1.2.		Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona	3,850,000	0	3,850,000	
1.3.		Ustanove pravosuđa	1,930,000	0	1,930,000	
1.4.		Ustanove iz oblasti obrazovanja i kulture	10,600,000	123,087	10,723,087	
1.5.		Kantonalna uprava za šume	265,000	0	265,000	
2	6112	Naknade troškova zaposlenim i skupštinskim poslanicima	3,050,379	74,772	3,125,151	7,5
2.1.		Kantonalna ministarstva, službe,Vlada Kantona, Skupština Kantona	240,879	53,375	294,254	
2.2.		Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona	740,000	0	740,000	
2.3.		Ustanove pravosuđa	200,000		200,000	
2.4.		Ustanove iz oblasti obrazovanja i kulture	1,780,000	21,397	1,801,397	
2.5.		Kantonalna uprava za šume	89,500	0	89,500	
3	61200	Doprinos poslodavcu	2,212,800	12,795	2,225,595	5,3
3.1.		Kantonalna ministarstva, službe,Vlada Kantona, Skupština Kantona	120,000	0	120,000	
3.2.		Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona	620,000	0	620,000	
3.3.		Ustanove pravosuđa	243,000	0	243,000	
3.4.		Ustanove iz oblasti obrazovanja i kulture	1,200,000	12,795	1,212,795	
3.5.		Kantonalna uprava za šume	29,800	0	29,800	
4	61300	Izdaci za materijal i usluge	4,985,000	505,851	5,490,851	13,2
4.1.		Kantonalna ministarstva, službe,Vlada Kantona, Skupština Kantona	1,900,000	0	1,900,000	
4.2.		Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona	595,000	0	595,000	
4.3.		Ustanove pravosuđa	550,000	4,900	554,900	
4.4.		Ustanove iz oblasti obrazovanja i kulture	1,900,000	500,951	2,400,951	
4.5.		Kantonalna uprava za šume	40,000	0	40,000	

5	61400	Tekući transferi	9,060,600	0	9,060,600	21,7
5.1.	614300	Transfer za političke stranke	62,500		62,500	
5.2.	614200	Transfer pojedincima	5,000		5,000	
5.3.	614300	Transfer neprofitnim organizacijama	20,000		20,000	
5.4.	614200	Transfer za smještaj pritvorenih lica(KPD)	87,000		87,000	
5.5.	614800	Povrat rješenja o pogrešnoj uplati	80,000		80,000	
5.6.	614800	Povrat banci greškom banke raspored.	0		0	
5.7.	614500	Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	2,200,000		2,200,000	
5.8.	614300	Transfer za Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	66,000		66,000	
5.9.	614200	Izadaci za raseljena lica	87,500		87,500	
5.10.	614200	Sred.za podst.povr.iz. i ras.lica	200,000		200,000	
5.11.	614200	Sred.za podst.povr.iz. i ras.lica-donacije			0	
5.12.	614200	Civilne žrtve rata	73,000		73,000	
5.13.	614200	Porodični smješt.djece bez rođ.staranja	75,000		75,000	
5.14.	614200	Naknada za porodiljsko odsustvo	800,000		800,000	
5.15.	614200	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	50,000		50,000	
5.16.	614200	Ostali socijalni transferi	100,000		100,000	
5.17.	614200	Transfer za alternativni smještaj	130,000		130,000	
5.18.	614200	Nak. za pomoć i njegu drugih lica	560,000		560,000	
5.19.	614200	Nov.pom.za vr.trud.i por.ž.-maj.van RO	42,500		42,500	
5.20.	614200	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	625,000		625,000	
5.21.	614300	Transfer udruženjima	25,000		25,000	
5.22.	614300	Transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje			0	
5.23.	614300	Transfer za nabavku vakcina	25,000		25,000	
5.24.	614300	Transfer za deratizaciju	45,000		45,000	
5.25.	614300	Transfer za usavršavanje kadrova	10,000		10,000	
5.26.		Transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi	7,500		7,500	
5.27.	614300	Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	31,600		31,600	
5.28.	614300	Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	42,500		42,500	
5.29.	614100	Transfer za ustanove kulture	382,000		382,000	
5.30.	614100	Transfer za Franjevačku gimnaziju	36,000		36,000	
5.31.	614300	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	25,000		25,000	
5.32.	614200	Prijevoz đaka	500,000		500,000	
5.33.	614200	Transfer za stipendiranje studenata	125,000		125,000	
5.34.	614200	Transf.za smješt.stud.u st.centre	220,000		220,000	
5.35.	614200	Transf. za nauč.-istraž. djelatnost	100,000		100,000	
5.36.	614300	Transfer za dislociranu nastavu	325,000		325,000	

5.37.	614300	Transfer za sport	120,000		120,000	
5.38.	614300	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	30,000		30,000	
5.39.	614300	Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika	30,000		30,000	
5.40.	614300	Podrška vjerskim zajednicama	20,000		20,000	
5.41.	614300	Transfer udruženjima	5,000		5,000	
5.42.	614400	Subv.za podst.razvoja u polj.proizv.	180,000		180,000	
5.44.	614400	Subvencije -veterinarstvo	37,500		37,500	
5.44.	614200	Transf.za rehab.prip.boračkih populacija	87,500		87,500	
5.45.	614200	Transfer za stipendije	150,000		150,000	
5.46.	614200	Transf.za izradu nadgrob.spomenika	100,000		100,000	
5.47.	614200	Transf.udruž.pripad.boračkih populacija	87,500		87,500	
5.48.	614200	Transf.za izradu ortoped.pomagala	37,500		37,500	
5.49.	614200	Finansijska pomoć za takmičarske aktivnosti pojedinaca u invalidskim sportovima	2,500		2,500	
5.50.	614200	Transf.za obilježavanje znač.datuma	20,000		20,000	
5.51.	614200	Tr.zastam.zbrinj.najtežih RVI i čl.PPB	350,000		350,000	
5.52.	614200	Transfer za adaptaciju i sanaciju stambenih prostora pripadnika boračkih populacija	320,000		320,000	
5.53.	614200	Jednokratne novčane pomoći	50,000		50,000	
5.54.	614200	Novčane pomoći zbog teškog ekonomsko-socijalnog stanja	35,000		35,000	
5.55.	614200	Novčane pomoći za liječenje i kupovinu lijekova	57,500		57,500	
5.56.	614200	Ostala davanja pripadnicima boračke populacije	20,000		20,000	
5.57.		Transfer za izgradnju spomen-obilježja	12,500		12,500	
5.58.	614300	Transf.za ocjenu step.tjelesnog ošteć.	37,500		37,500	
5.59.	614300	Transf.za profesionalnu rehabilitaciju	12,500		12,500	
5.60.	614300	Finansijska pomoć za takmičarske aktivnosti invalidskih sportskih klubova	7,500		7,500	
5.61.	614300	Finansijska pomoć za rad invalidskih sportskih saveza i asocijacija	7,500		7,500	
5.62.	614300	Finansijska pomoć sportskim organizacijama koje okupljaju RVI	5,000		5,000	
5.63.	614100	Transf. za Agenciju za privatizaciju	75,000		75,000	
					0	

6	614400	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada	365,000	0	365,000	0,9
7	614400	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno	100,000	0	100,000	0,2
8	614100	Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija-privreda	225,000	0	225,000	0,6
9	614100	Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija-poljoprivreda	2,500	0	2,500	
10	616000	Izdaci za kamate	43,000	0	43,000	0,1
11	82100	Kapitalna ulaganja -namjenska sredstva za Kantonalnu upravu za šume	135,500	0	135,500	0,3
12	821000	Nabavka stalnih sredstava	2,000,000	0	2,000,000	4,8
13	821000	Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda -obrazovanje	0	114,716	114,716	0,3
14	821000	Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda-pravosuđe	0	1,000	1,000	
15	821000	Nabavka stalnih sredstava iz vlastitih prihoda -ministarstva	0	0	0	
16	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	900,000	0	900,000	2,2
17	822200	Kred.lin.za zapošlj.dem.bor.,RVI i PPB	50,000	0	50,000	0,1
18	823000	Otplate dugova	75,000	0	75,000	0,2
19	600000	Tekuća budžetska rezerva	50,000	0	50,000	0,1
		UKUPNO	40,859,779	832,221	41,692,000	100

Član 3.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će do isteka roka za privremeno finansiranje predložiti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Budžet za 2005. godinu, u koji će biti inkorporirana ova odluka.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona», a primjenjivat će se od 01.01.2005. godine.

Broj: 01-14-26804/04
31.12.2004.godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Besim Spahić, s.r.

4.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/96.) i člana 24. stav 5. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.),

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXV sjednici, održanoj 31.12.2004. godine, d o n o s i

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Finansijski plan
JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona za 2005. godinu

Član 1.

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2005. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-14-26805/04
31.12.2004.godine
Zenica

Na osnovu člana 33. Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine ZE-DO kantona», br. 10/01), a u vezi sa članom 24. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji («Službene novine F BiH», br. 20/98), Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na sjednici, održanoj 21. oktobra 2004.godine, utvrdio je

FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona za 2005.godinu

Član 1.

Ovim Finansijskim planom utvrđuju se obim prihoda i rashoda izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2005.godinu, i to:

1. PRIHODI:.....8.615.220,00

2. OSTALA SREDSTVA:634.000,00 KM
 3. RASPOLOŽIVA
 SREDSTVA (1+2):9.249.220,00 KM
 4. IZDACI:9.249.220,00 KM
 5. VIŠAK-MANJAK (3-4)0,00 KM

Član 2.

Raspoloživa sredstva i izdaci utvrđuju se u bilansu raspoloživih sredstava i izdataka za 2005.godinu po grupama, kako slijedi:

A-RASPOLOŽIVA SREDSTVA

U KM

EKO NOMSKI KOD	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	PROCJENA IZVRŠENJA ZA 2004.G.	PLAN ZA 2005.GODINU	INDEX (4:3)
1	2	3	4	5
712113	A-PRIHODI			
	1.) Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	6.435.714	6.500.000	101,00
721200	2.) Prihodi od imovine	149.000	134.000	89,93
	Redovni prihodi: (1+2)	6.584.714	6.634.000	100,75
730000	Grantovi Federalnog zavoda	250.000	1.981.220	792,49
	Ukupni prihodi	6.834.714	8.615.220	126,05
	B-OSTALA SREDSTVA			
	1.) Prenesena sred.iz prošle god.	625.300	240.000	38,40
	2.) Primljene otplate kredita	-	394.000	-
	Ukupna ostala sredstva	625.300	634.000	101,39
	Raspoloživa sredstva (A+B)	7.460.014	9.249.220	123,98

B-IZDACI U KM

U KM

EKO NOMSKI KOD	IZDACI	PROCJENA IZVRŠENJA ZA 2004.G.	PLAN ZA 2005.GOD	INDEX (4:3)
1	2	3	4	5
611000	1) Bruto plaće i naknade	931.238	988.800	106,18
612000	2) Doprinosi poslodavca	83.845	89.000	106,15
613000	3) Izdaci za materijal i usluge	276.661	275.000	99,40
614223	4) Novčana naknada nezaposlenih	1.570.000	1.810.000	115,28
614228	5) Zdravstveno osig.nezaposlenih			
-	Kantonalni zavod 92%	1.968.800	2.116.000	107,47
-	Federalni zavod 8%	171.200	184.000	107,47
614229	6) Penz.inval. osig. nezaposlenih	75.000	100.000	133,33
821310	7) Investicije	100.000	160.000	160,00
614800	8) Mjere za poticaj zapošljavanja			
	- Stečaj preduzeća ili zapošljav.	1.138.810	1.300.000	114,15
	- Doobuka	320.300	-	-
	- Programi tržišta rada (Fed.zav.)	-	2.175.220	-
	- Krediti za zapošljavanje	555.000	-	-
530000	9) Rezerva	269.160	51.200	19,02
	Ukupni izdaci (od 1 do 9)	7.460.014	9.249.220	123,98

Član 3.

Sredstva za osiguranje od nezaposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01 i 1/02) i Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj bezbjednosti nezaposlenih osoba («Službene novine F BiH», br. 41/01).

Član 4.

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, provodi izvršenje ovog plana.

Član 5.

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama razmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.

Član 6.

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti, a isti će se primjenjivati od 01.01.2005.godine.

Broj: 02-14-1203/04

Datum, 21.10. 2004.god.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

dipl. ek. Faruk Palalić s.r.

Član 1.

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2005. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-14-26806/04

31.12.2004.godine

Zenica

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o proračunima/ budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 20/98) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 30/97), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na 43. sjednici, održanoj 06.12.2004. godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN

Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2005. godinu

Član 1.

Ovim Finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu i to:

PRIHODI:	80.587.000
IZDACI:	80.587.000
VISAK-MANJAK:	0

Član 2.

Prihodi i izdaci utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2005. godinu, kako slijedi:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2005. godinu

EKONOMSKI KOD	O P I S	2004.GOD.	2005.GOD.	INDEX 4:3
		PROCJENA	FINANS.PLAN	
1	2	3	4	
712111	Doprinos za zdr.osig. - plaće	67.943.000	72.970.000	107,4
712190	Doprinos za određene korisnike - Budžet Kantona	450.000	450.000	100,0
712190	Doprinos za zdr.osig.privr.nezaposl. - Zavod zapošljavanja	1.900.000	1.900.000	100,0
712190	Doprinos za zdr. osig. penzionera - Zavod PIO/MIO	1.550.000	1.550.000	100,0
712191	Prihodi od INO osiguranja	1.200.000	1.200.000	100,0

712111	Dopr. za zdr.osig. iz ranijih godina	1.000.000	1.000.000	100,0
712192	Ostali doprinosi	5.000	5.000	100,0
71	<u>I SVEGA POREZNI PRIHODI</u>	74.048.000	79.075.000	106,8
722610	Prihodi od particip.za zdr. usluge	1.300.000	1.400.000	107,7
722611	Prihodi od prodaje obrazaca	100.000	100.000	100,0
721122	Prihodi od zakupnina	7.000	7.000	100,0
721210	Prihodi od kamata	5.000	5.000	100,0
72	<u>II SVEGA VANPOREZNI PRIHODI</u>	1.412.000	1.512.000	107,1
	III UKUPAN PRIHOD	75.460.000	80587.000	106,8

B - IZDACI

IZVRŠENJE	O P I S	2004.GOD.	2005. GOD.	INDEX 4:3
		PROCJENA	FINANSIJSKI PLAN	
1	2	3	4	5
	<u>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</u>			
613943	Bolnička zdr. zaštita - Kanton	20.600.000	22.100.000	107,3
613943	Zdravstvena zaštita van Kantona	5.100.000	5.200.000	102,0
613943	Prim.zdr.zašt.štićenika u spec.Zavodima	350.000	350.000	100,0
	Zdr. zašt. u inostr. po konvencijama	1.650.000	1.650.000	100,0
613941	Primarna zdr. zaštita - Kanton	20.050.000	22.000.000	109,7
613942	Konsult.spec.zdr. zaštita - Kanton	5.700.000	5.900.000	103,5
613421	Lijekovi sa Esencijalne liste	10.400.000	10.940.000	105,2
	I SVEGA:	63.850.000	68.140.000	106,7
61	<u>OSTALA PRAVA IZ ZDR.OSIGUR.</u>			
613425	Ortoped.sprave i pomagala	1.300.000	1.350.000	103,8
613410	Refundacija plaća zbog bolovanja	5.100.000	5.500.000	107,8
	II SVEGA:	6.400.000	6.850.000	107,0
61	<u>GRANTOVI I POTPORE</u>			
615220	Nabavka opreme	1.500.000	1.500.000	100,0
614310	Učešće u finans.Centra za ovisnosti	-	200.000	
614310	Tekuće potpore zdr.ust.	200.000	200.000	100,0
614310	Ustupljena participacija	650.000	700.000	107,7
614311	Tekuće potpore - razmjena potraživanja	1.000.000	1.000.000	100,0
	III SVEGA:	3.350.000	3.600.000	107,5
61	<u>SLUŽBA ZAVODA</u>			
	Neto plate i naknada	490.000	525.000	107,1
611100	Doprinosi na plaće	257.000	275.000	107,1
611130	Doprinosi poslodavca	83.000	89.000	107,1
612100	Materijalni troškovi	410.000	430.000	104,9
611300	Nabavka opreme	10.000	10.000	100,0
821310	IV SVEGA:	1.250.000	1.329.000	106,3
	<u>OSTALI RASHODI</u>			
	Ljekarske komisije i Upravni odbor	50.000	53.000	106,0
611300	Finans. Federalnog zavoda	110.000	115.000	104,5
611300	V SVEGA:	160.000	168.000	105,0
	UKUPNO I - V	75.010.000	80.087.000	106,8
	REZERVA	450.000	500.000	111,1
	SVEGA:	75.460.000	80.587.000	106,8

Član 3.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01 i 01/02).

Član 4.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 5.

- Realizacija pozicije - 615220 - učešće u nabavci opreme zdravstvenim organizacijama provodi se na osnovu posebne odluke koju na prijedlog Ministra zdravstva donosi Vlada Zeničko-dobojskog kantona, uz uslov cjelovitog izvršenja planiranih prihoda iz člana 2.
- Realizacija pozicije - 614310 - tekuće potpore zdravstvenim organizacijama provodi se na osnovu kriterija koje utvrđuje Ministarstvo zdravstva.
- Realizacija pozicije 614310 - učešće u finansiranju JU Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti vršiće se na osnovu posebne odluke Vlade Kantona.

Član 6.

U slučaju ispunjenja uslova iz članova 80. i 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97 i 7/02) budžet kantona će vršiti dofinansiranje izdataka zdravstvene zaštite iz zdravstvenog osiguranja.

Član 7.

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine ZE-DO kantona o davanju saglasnosti na isti, a primjenjivat će se od 01.01.2005. godine.

Broj: 01-14-3509/04
Datum 06.12.2004.god.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Mirjana Dimitrijević, s.r.

6.

Na osnovu Amandmana XXXIV stav 3., a u vezi sa Amandmanom XXXII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXV sjednici, održanoj 31.12.2004.godine, donijela je

ODLUKU

o potvrđivanju Odluke o imenovanju ministra

Član 1.

Potvrđuje se Odluka o imenovanju ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, premijera Kantona, broj: 02-34-26682/04 od

29.12.2004.godine, kojom se za ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice imenuje **KASIM VELIĆ**, dipl. ing. poljoprivrede iz Breze.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-34-26808/04
31.12.2004.godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Besim Spahić, s.r.

7.

Na osnovu člana 20g. stav 5. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/97, 2/98, 8/02, 13/02, 8/03, 4/04 i 7/04-Ispravka) i člana 103. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/00), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na XXV sjednici, održanoj 31.12.2004.godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju
Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

I

U tački I Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 13/02), u dijelu u kojem su navedeni članovi Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, umjesto člana: "Esada Bajtala", pod rednim brojem 3. imenuje se **"NIHAD PAŠALIĆ"**.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-34-26807/04
31.12.2004.godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Besim Spahić, s.r.

8.

Na osnovu člana 4. i člana 7. stav 3. Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na 58. sjednici, održanoj dana 10.12.2004. godine, donosi

ODLUKU**Član 1.**

Daje se saglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti eksploatacije mineralne i prirodne vode sa procjenom radi zaštite okoline, sa izvorišta "Moševac" na

lokalitetu označenom kao k.č. 582/8 i k.č. 594/2 K.O. Moševac, općina Maglaj.

Član 2.

Utvrđuje se da za eksploataciju mineralne i prirodne vode iz člana 1. ove odluke postoji javni interes, te shodno tome daje saglasnost o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju.

Član 3.

Kriteriji za dodjelu koncesije za eksploataciju:

- eksploatacija mineralne i prirodne vode u svrhu flaširanja i za proizvodnju sokova u ukupnoj količini od 2,5 l/s, lokalitet na kojem će se vršiti eksploatacija: izvoriste "Moševac", k.č. 582/8 i k.č. 594/2 K.O. Moševac, općina Maglaj,
- vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija je 30 godina,
- minimalni godišnji iznos naknade za korištenje koncesije iznosi: 50% od godišnjeg iznosa posebne vodoprivredne naknade za iskorištavanje voda,
- ostale uslove i kriterije, te procentualno učešće pojedinih kriterija vrednovanja za izbor najpovoljnije ponude utvrdit će Komisija u fazi izrade javnog poziva, a u skladu sa odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03.).

Član 4.

Zadužuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da putem Komisije provede postupak javnog prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-25-25854/04.
10.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

9.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva, na 58. sjednici, održanoj 10.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u regularnim tijelima Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u regularnim tijelima Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-17151/03 od 13.08.2003. godine mijenja se i dopunjuje u članu 2. i to:

- u poglavlju I. tačka 2. podtačka a) se briše.
- u istom poglavlju podtačka b) mijenja se u podtačke a) i b) koje glase:

- a) "JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona,
- Upravni i nadzorni odbor
- VSS (VII/I),
- 5 godina radnog iskustva,
- da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju,
- sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
- sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa,
- rezultati rada ostvareni tijekom poslovne karijere,
- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca".

- Iza tačke 2. a) dodaje se nova tačka b) koja glasi:
- b) "JU Dom penzionera Zenica
- Upravni i nadzorni odbor
- VSS (VII/I), VSS (VI), a izuzetno SSS (IV) za članove Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Javnoj ustanovi,
- 5 godina radnog iskustva,
- da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju,
- sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
- sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa (posebno za Nadzorni odbor),
- rezultati rada ostvareni tijekom poslovne karijere,
- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca".

- Poglavlje III člana 2. se briše.
- U poglavlju V, podtačka b), prva alineja mijenja se i glasi: "
- VSS ili VSS,".
- Poglavlja IV, V i VI postaju poglavlja III, IV i V.

Član 2.

Iza člana 2. dodaje se novi član 3. koji glasi: "Postupak imenovanja/nominiranja direktora u regularnim tijelima gdje je Vlada Kantona odnosno ministri pojedinih ministarstava, "odgovorni javni službenik", provodit će Upravni odbori u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, a uz prethodnu saglasnost Vlade".

Član 3.

Sadašnji član 3. Odluke postaje članom 4., a član 4. postaje članom 5.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-25853/04.

10.12.2004. godine

Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, v.r.

10.

Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Proračuna ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva financija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o rasporedu sredstava za političke stranke za IV. kvartal 2004. godine

Članak 1.

Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 62.500,00 KM (slovima: šezdesetdvijehiljadepetstotina konvertibilnih maraka) za političke stranke koje imaju poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za IV kvartal.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se tako da se iznos od 18.750,00 KM (30% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje jednako svim parlamentarnim strankama, a iznos od 43.750,00 KM (70% od ukupno odobrenih sredstava) raspoređuje se srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaka parlamentarna stranka ima u trenutku raspodjele.

Članak 3.

Raspored sredstava za političke stranke izvršen je sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.).

Članak 4.

Odobrena sredstva iz članka 1. ove odluke isplatit će se iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu, razdjel 10, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, gospodarski kod 614300, pozicija "Transfer za političke stranke", Skupštine Kantona, na račune političkih stranaka a prema spisku korisnika - političkih stranaka, sa brojevima računa na koje treba izvršiti uplatu.

Članak 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje mjerodavnosti.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26025/04.

20.12.2004. godine

Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, v.r.

11.

Na temelju članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u svezi članka 2. stavak 1. i članka 8. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste poduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za izbor, pravima i obvezama predsjednika i članova upravnih odbora i listi poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za izbor, pravima i obvezama predsjednika i članova upravnih odbora i listi poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala, broj: 02-34-3301/01. od 13.03.2001. godine mijenja se Popis poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala, tako što se na navedenoj listi pod rednim brojem 98. briše poduzeće d.d. "Zenicatrans-prevoz putnika" Zenica.

Članak 2.

Općina Zenica će vršiti ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala prema poduzeću d.d. "Zenicatrans-prevoz putnika" Zenica.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-26580/04.

20.12.2004. godine

Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, v.r.

12.

Na temelju članka 168. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 29/97.) i članka 16. stavak 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostora

I

Daje se saglasnost Kantonalnoj bolnici Zenica za privremeno davanje u zakup poslovnih prostora površine 239,27 m², koji trenutno nisu u funkciji pružanja zdravstvene zaštite, odnosno obavljanja registrovane djelatnosti ove zdravstvene ustanove.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-23-26575/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

13.

Na osnovu člana 168. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 29/97.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

O D L U K U

o davanju saglasnosti za ustupanje poslovnih prostora

I

Daje se saglasnost Kantonalnom zavodu za medicinu rada da svoj poslovni prostor površine 4.480 m², u kojem su trenutno smještene Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Služba za neurohirurgiju i poslovni prostor površine 216 m² u kome se nalazi Centar za humanu reprodukciju, ustupi Kantonalnoj bolnici Zenica, na privremeno korištenje, do donošenja odluke o preraspodjeli svih poslovnih prostora koje koriste kantonalne zdravstvene ustanove.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-23-26573/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

14.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o proračunima /budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

O D L U K U

o preraspodjeli sredstava u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

II

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, umanjuju se sredstva na pozicijama:
- sredstva na poziciji 6111- Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 30.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6132 - Izdaci za energiju, umanjuju se za 30.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6138 - Izdaci osiguranja i bankarskih usluga, umanjuju se za 30.000,00 KM;
- razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, uvećavaju se sredstva na pozicijama:
- sredstva na poziciji 6131 - Putni troškovi, uvećavaju se za 5.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, uvećavaju se za 20.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6137 - Tekuće održavanje, uvećavaju se za 25.000,00 KM;
- sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 40.000,00 KM.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26588/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

15.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o proračunima /budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Stručnu službu Vlade.

II

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 8216 - Investiciono održavanje, umanjuju se za 40.000,00 KM;
- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 6152 - Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama, uvećavaju se za 40.000,00 KM.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Stručna služba Vlade.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26345/04
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

II
Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6142 - subanalitika OAD215 - Naknade troškova dženaza-sahrana, umanjuju se za 40.000,00 KM;
- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6142 - subanalitika OAD212 - Jednokratne novčane pomoći, uvećavaju se za 40.000,00 KM;
- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 3.000,00 KM;
- razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za boračka pitanja - sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, uvećavaju se za 3.000,00 KM.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za boračka pitanja, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26587/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

16.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Ministarstvo za boračka pitanja.

17.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) između Stručne službe Vlade i ustanova obrazovanja.

II

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 8216 - Investiciono održavanje, umanjuju se za 38.970,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0003 - Pedagoški fakultet Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 14.800,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0026 - Stručna industrijska škola Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 14.200,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0031 - SMŠ "Žepče" - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 2.600,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0023 - Srednja muzička škola Zenica - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 360,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0016 - Srednja stručna škola Zavidovići - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 800,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0002 - Gimnazija "Muhsin Rizvić" Breza - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 810,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - MSŠ "Mak Dizdar" Breza - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 3.200,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0004 - Srednja stručna škola Kakanj - sredstva na poziciji 8213 - Nabavka opreme iz vlastitih sredstava, uvećavaju se za 2.200,00 KM.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26586/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

18.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članom 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i članom 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 59. sjednici, održanoj 20.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

I

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) između Stručne službe Vlade i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

II

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Stručna služba Vlade - sredstva na poziciji 8216 - Investiciono održavanje, umanjuju se za 25.000,00 KM;
- razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - sredstva na poziciji 6139 - Ugovorene usluge, uvećavaju se za 25.000,00 KM.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Stručna služba Vlade i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-26585/04.
20.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

19.

Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i člana 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 60. sjednici, održanoj 29.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

**o preraspodjeli sredstava u Budžetu
Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu**

Član 1.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Ministarstvo finansija.

Član 2.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo finansija - sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 17.000,00 KM,
- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo finansija - sredstva na poziciji 6148 - subanalitika HAD801 - Povrat rješenja o pogrešnoj uplati, umanjuju se za 40.000,00 KM,
- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo finansija - sredstva na poziciji 6133 - Izdaci za komunalne usluge, uvećavaju se za 7.000,00 KM,
- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo finansija - sredstva na poziciji 6134 - Nabavka materijala, uvećavaju se za 10.000,00 KM,
- razdjel 17, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo finansija - sredstva na poziciji 6138 - Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog saobraćaja, uvećavaju se za 40.000,00 KM.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-347/05.
29.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

20.

Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i člana 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 60. sjednici, održanoj 29.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

**o preraspodjeli sredstava u Budžetu
Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu**

Član 1.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Skupština Zeničko-dobojskog kantona - sredstva na poziciji 6139 - subanalitika AAC901 - Komisije, umanjuju se za 30.000,00 KM,
- razdjel 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Skupština Zeničko-dobojskog kantona - sredstva na poziciji 6112 - Naknade skupštin-
skim poslanicima, uvećavaju se za 30.000,00 KM.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-348/05.
29.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

21.

Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i člana 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 60. sjednici, održanoj 29.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

**o preraspodjeli sredstava u Budžetu
Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu**

Član 1.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:

- razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, umanjuju se sredstva na slijedećim pozicijama:

pozicija 6142 - subanalitika KAD201 - Izdaci za raseljena lica, za 70.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD202 - Sredstva za podsticaj povratku izbjeglih i raseljenih lica, za 650.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD203 - Civilne žrtve rata, za 24.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD204 - Porodični smještaj djece bez roditeljskog staranja, za 74.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD207 - Ostali socijalni transferi, za 315.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD208 - Transfer za alternativni smještaj, za 145.000,00 KM,

- razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, uvećavaju se sredstva na slijedećim pozicijama:
 pozicija 6142-subanalitika KAD213 -Smještaj u ustanove socijalne zaštite, za 520.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD205 - Naknada za porodijsko odsustvo, za 134.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD209 - Naknada za pomoć i njegu drugog lica, za 570.000,00 KM,
 pozicija 6142 - subanalitika KAD211 - Novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi majci koja nije u radnom odnosu, za 54.000,00 KM.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, Stručna služba Vlade i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-349/05.
 29.12.2004. godine
 Zenica

PREMIJER
 Nedžad Polić, s.r.

22.

Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima/budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98.) i člana 16. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 60. sjednici, održanoj 29.12.2004. godine, donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava u Budžetu
 Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

Član 1.

Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2004. godinu

("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/04.) za Kantonalnu upravu za inspeksijske poslove.

Član 2.

Preraspodjela sredstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2004. godinu vrši se na slijedeći način:
 - razdjel 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna uprava za inspeksijske poslove
 sredstva na poziciji 6111 - Bruto plaće i naknade, umanjuju se za 5.000,00 KM,
 sredstva na poziciji 6135 - Izdaci za usluge prijevoza i gorivo, uvećavaju se za 5.000,00 KM.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Kantonalna uprava za inspeksijske poslove.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za 2004. godinu, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-350/05.
 29.12.2004. godine
 Zenica

PREMIJER
 Nedžad Polić, s.r.

23.

Na osnovu člana 16. stav 3. a u vezi sa članom 13. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 58. sjednici, održanoj 10.12.2004. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za praćenje realizacije
 Projekta pripreme izgradnje autoputa na koridoru Vc

I

Imenuje se Komisija za praćenje realizacije Projekta pripreme izgradnje autoputa na koridoru Vc u slijedećem sastavu:

1. Rasim Kovač - predsjednik, Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoliša,
2. Senada Dizdarević - podpredsjednik, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
3. Jasenko Beus - član, Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoliša,
4. Amir Abazović - član, Ministarstvo za privredu,
5. Mirsad Kadić - član, Stručna služba Vlade.

II

Sekretar Vlade koordinirat će sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona rad komisije iz tačke I ovog rješenja.

III

Zadaci komisije iz tačke I ovog rješenja su slijedeći:
 - prati realizaciju Projekta pripreme i izgradnje autoputa

uta na koridoru Vc u daljem tekstu (Projekt) u svim fazama, posebno na području općina Zeničko-dobojskog kantona, i isto tako i drugih saobraćajnica visokog ranga koje će se graditi na području ovog Kantona;

- koordinira izražavanje zajedničkih i pojedinačnih interesa općina ovog Kantona, koje se nalaze u zahvatu trase autoputa. U tom pravcu inicirati navedene općine da imenuju kontakt osobe ili službe za predlaganje projekata od interesa za općine, a koji će biti vezani za izgradnju autoputa (Projekti privrednog karaktera, turističkog, poljoprivrednog itd.);
- prikuplja, obrađuje i distributira sve bitne informacije vezane za pripremu i realizaciju Projekta;
- priprema podloge za pokretanje inicijativa i zahtjeva Vlade Kantona, prema investitoru i projektantima autoputa;
- operativno sarađuje sa predstavnicima općina iz Kantona, resornim ministarstvima Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, te investitorom i projektantima autoputa kao i sa Savjetom za Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona;
- prema potrebi, a najmanje jednom kvartalno informiše Vladu Kantona o svojim aktivnostima i toku realizacije Projekta;
- angažuje po potrebi eksperte iz raznih oblasti, radi davanja stručnih mišljenja o određenim pitanjima vezanim za buduću gradnju autoceste, odabir trase i dr., za koje članovi komisije ne mogu dati relevantno mišljenje.

IV

Za stručnu pomoć, obavljanje administrativno-tehničkih poslova i obezbjeđenja drugih uslova za rad komisije, odgovorni su Stručna služba Vlade i sekretar Vlade.

V

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-26122/04.
10.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

24.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH"; broj 6/92, 8/93. i 13/94.), u skladu sa članom 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Studentski centar" Zenica i preuzimanju prava i obaveza osnivača u dijelu kojim se osigurava životni standard studenata ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/04.), a u vezi sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog

Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 58. sjednici, održanoj 10.12.2004. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora Studentskog centra u Zenici

I

Imenuje se Upravni odbor Studentskog centra u Zenici, na period od dva mjeseca, u sastavu:

1. Fadil Spahić, predsjednik
2. Ismar Alagić, član
3. Selver Hrustić, član
4. Hasaga Šabić, član
5. Advija Huseinspahić, član.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj: 02-34-25852/04.
10.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

25.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), a u skladu sa članovima 29. i 31. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH"; broj 6/92, 8/93. i 13/94.), u vezi sa članom 15. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Studentski centar" Zenica i preuzimanju prava i obaveza osnivača u dijelu kojim se osigurava životni standard studentata ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/04.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 58. sjednici, održanoj 10.12.2004. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra u Zenici

I

Ismet Bahtić, imenuje se za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra u Zenici, na period od dva mjeseca.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-25863/04.
10.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

26.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03.) i člana 83. stav 2. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04.), nakon provedenog postupka po Oglasu za imenovanje u školske odbore u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 58. sjednici, održanoj 10.12.2004. godine, donosi

RJEŠENJE

o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Fra Ivan Frano Jukić", Sivša, Usora

I

Imenuje se školski odbor Osnovne škole "Fra Ivan Frano Jukić", Sivša, Usora, na period od četiri godine, u sastavu:

1. IVAN KATIĆ, predsjednik
2. FINKA RAJKOVAČA, član
3. MIROSLAV BRATIĆ, član
4. MARIJAN LABUDOVIC, član
5. VLADO GAŠIĆ, član.

II

Stavlja se van snage Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Fra Ivan Frano Jukić", Sivša, Usora, broj: 02-34-24145/04, od 24.11.2004. godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj: 02-34-25864/04.
10.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

27.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93. i 13/94.), u vezi sa članom 92. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99. i 08/04.), a u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), nakon provedenog postupka po Oglasu za upražnjene pozicije u regularnim tijelima Zeničko-

dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 60. sjednici, održanoj dana 29.12.2004. godine, donosi

RJEŠENJE

o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici

I

Imenuje se Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na period od četiri godine, u sastavu:

1. Kemal Subašić, predsjednik
2. Dušan Vukojević, član
3. Salih Jaliman, član
4. Džavid Aličić, član
5. Radoslav Dodik, član
6. Samija Burić, član,
7. Avdo Zubača, član.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Broj: 02-34-357/05.
29.12.2004. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

28.

Na osnovu člana 20. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Zenica i člana 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97 i 7/02), Upravni odbor, na svojoj četrdeset trećoj sjednici, održanoj dana 06.12.2004. godine, donio je

ODLUKU**I**

Utvrđuje se najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja koji ne može biti viši od dvostrukog iznosa prosječne neto plaće Federacije iz prethodnog mjeseca.

II

Procent naknade za obračun plaće na propisanu osnovicu utvrđuje se na osnovu člana 47. Zakona.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-100-43-589/04
06.12.2004. godine
Zenica

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mirjana Dimitrijević, s.r.

SADRŽAJ**SKUPŠTINA**

1.	Zakon o građenju	1
2.	Odluka o potvrđivanju kandidata na mjesto predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona	18
3.	Odluka o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2005.godine	18
4.	Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona	22
5.	Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona	24
6.	Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju ministra	26
7.	Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju	26

VLADA

8.	Odluka broj: 02-25-25854/04	26
9.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u regularnim tijelima Zeničko-dobojskog kantona	27
10.	Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke za IV kvartal 2004. godine	28
11.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor, pravima i obavezama predsjednika i članova upravnih odbora i listi preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala	28
12.	Odluka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostora	28
13.	Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje poslovnih prostora	29
14.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	29
15.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	30
16.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	30
17.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	31
18.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	31
19.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	32
20.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	32
21.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	32
22.	Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona	33
23.	Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje realizacije Projekta pripreme izgradnje autoputa na koridoru Vc	33
24.	Rješenje o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora Studentskog centra u Zenici	34
25.	Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra u Zenici	34
26.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Fra Ivan Frano Jukić», Sivša, Usora	35
27.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici	35

**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

28.	Odluka broj: 01-100-43-589/04	35
-----	-------------------------------------	----

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica,
v.d. glavni i odgovorni urednik: Željka Marković - Sekulić. Telefon: (032) 415 286;
Redakcija i pretpalta (032) 407 424; Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo